

Gahum sa Dios nga Makapausab

Tucson, Arizona USA

Septembre 11, 1965

1 Salamat Igsoon. [Si Igsoong Branham misulti-Ed.] Sa-salamat kanimo Igsoong Williams. Maayong buntag, mga higala. Akong... Kining-pamilya nga Shakarian, si Igsoong William, ug si Sister William ug daghan pa kanila dinhi ang nasayud bahin niini. Nakita ko kana sa usa ka panan-awon, hapit na duha, tulo ka tuig sa wala pa siya masakit, ug mahitabo.

Ug sa miaging tuig samtang dinhi kami, nagtoo ako nga Enero kadto, diha sa konbensiyon, mao kadtong panahona nga kadtong pari (Kinsay iyang ngalan? Nahikalimot na ko sa iyang ngalan karon.) mianhi dinhi. [Dihay miingon nga, "Stanley"-Ed.] Stanley, si Obispo Stanley, sa simbahang Catoliko. Nahinumduman ba ninyo nga gidad-an ako niya ug Biblia, nahibalo ka, ug giingnan niya ako.

Usa kadto sa nagkaraiyang panagna, "Ang akong anak nga babaye, nga imong giayo."

Ug siya nasayud nga ang panan-awon nag-ingon nga dili siya maayo. "Mamatay na siya taliwala sa alas dos o alas tres sa kabuntagon." Nahinumdum ba kamo niana? Busa sa alas dos o alas tres ang takna...

2 Ug dili mahimong isulti ko kini kang Demos. Ug bisan pa niana akong gisultihan ang iyang ina-ina, didto gayud sa lawak, sa atbang niining dapita dinhi. Akong giingnan, "Dili na siya maayo."

Si Mrs. Shakarian miingon, "Hinunon, ang nanagpanagna man ang matag usa."

Matud ko, "Hinunon, mahimong masayup ako, sa akong kaugalingon, apan giingnan ko nga dili siya maayo."

Daghan kanila ang akong gisultihan. Hapit na magtulo katuig ang milabay akong nakita siya nga midalagan tungod sa iyang kinabuhi, ug nahidangat siya sa higdaanan. Ug iyang gituy-od ang iyang mga kamot ug misinggit kanako, nga sama niana. Ug dili ko-ko gayud siya maabot. Ug unya nakita ko siya nga namatay. Ug unya mitan-aw ako; dihay usa ka butang, dihay usa ka relo, ug kini anaa mga alas dos na o alas tres ang takna."

Ug busa ang Obispo miingon, "Ah, bantayan ug tan-awon ko lang kung unsaon niana sa pagkatuman." Busa nahitabo gayud kini.

3 Among gikaguol pag-ayo. Akong gibati nga ang simbahan nawad-an ug usa ka tawong inila nga si Sister Florence Shakarian. Usa siya ka inilang mag-aawit; usa siya ka babaye nga puno sa Espiritu Santo.

Akong gikauban ang iyang inahan; ang iyang inahan maoy usa sa unang mga katabang ko didto sa dapit sa kasadpan, sa dihang naayo ang iyang inahan. Samtang ang mga doctor... Na-nacoma na siya ug nanghupong. Ug busa a-ang doctor nga didto niadto miingon kanako, nga nagkanayon, "Karon, paghilum kamo pag-ayo kung kamo mag-ampo. Ayaw pagpalabig banha. Ang babaye himalatyon na."

Ug miingon, "Oo, sir."

Ug miingon... Ug nasigig hinugilon kanako. Ug, tan-awa, wala gani ako makahigayon pagbuka sa akong baba.

Busa si Igsoong Demos kadtong miingon kanako nga mouna ako ug unya misaka ako sa hagdanan.

4 12Busa misaka ako. Ug si Florence didto nagluhod sa salog, ug unya ang usa ka maanyag nga babaye, ug sa uban pang mga kababayan-an. Ug miadto ako ug gi-ampoan siya, ug giingnan siya. Ug wala na siyay panimuot ug giingnan ko siya nga makatindog siya pagbalik. Ug nakatindog siya. Milabay ang daghang mga katuigan, namatay siya. Ug karon, ang Dios motubag sa atong mga pag-ampo.

Ug nasayud kita niana, kita nagatoo nga kitang tanan nanghi-anhi tungod sa kabubot-on sa Dios, ug mopauli sa mao rang pagkabutang. Ang usag usa, ang matag usa kanato molabang nianang maong ganghaan. Ug mao kanay hinungdan nga ania kita ning kabuntagon, nanagkatigum dinhi niining Christian Business Men's Fellowship, aron paghisgot niining mga butanga ug aron sa pagpaandam alang kanila, tungod kay nasayud kita nga mangabot gayud sila.

5 Karon, si Sister Florence usa ka batan-ong babaye, kap-atag duha ang panuigon, mao pay pag-ingon kanako ni Igsoong William, ug batan-on pa kaayo. Apan sa wala pa sila-siya masayud nga siyay sakit nga sama niini, oh, nakakita akog panan-awon kaniya ug gitug-anan ko siya sa mahitabo. Ug unya nahitabo kini. Ang Dios nasayud bahin niining tanan, ug iyang nakita si Jesus sa sulod sa lawak sa wala pa siya mamatay. Dili kami moampo alang kaniya, tungod kay nahimo na namo kanang tanan. Magpasalamat na lang kami sa Dios tungod sa kinabuhi dinhi uban kanato, nga nakapadasig kanatong tanan, sama kang Sister Shakarian.

Ug buot namong ampoan si Igsoong Demos, si Sister Rose. Ug hinumdumi, kay sila nakasinati sa hilabihang kalisud sa ilang kinabuhi sa milabayng... Kadto mao ang iyang amahan, ug ang iyang igsoong babaye sa milabayng mga katuigan. Ang... Ug unya inyong... Oo... [Dihay nakigsulti kang Igsoong Branham-Ed.] Dili moubos sa, ubos sa... Napulo ka bulan... Ug sister, si Sister Edna usab...

6 Busa maantigo akong mobati kang Igsoong Demos. May amahan usab ako, may igsoong lalake, asawa, ug bata, nga makigduyog sulod sa pipila ka adlaw, busa nasayud a-ako kung unsay iyang gibati ning kabuntagon. Hisabtan ra unya ninyo kung kamo na ang anaa sa ilang mga tiil; anaa diha kung makamao na kamong mobati. Ug...

[Ang kahimanan sa mayik misiyaok-Ed.] Akoy nakapasiyaok niana. Pasayloa ako. Akong natandog ang usa ka gamayng kahimanan sa akong kamot. Busa pasayloa a-ako kay napakusgan ko kini pag-ayo, ug wala ko damhan...

Busa manindog ta karon samtang atong-kong mahimo, kong mahimo... Atong iduko ang atong mga ulo.

7 Langitnong Amahan, niining kabuntagon nagkahiusa kami karon aron pagsimba Kanimo, ug aron paghatag Kanimo sa mga pagpasalamat ug mga pagdayeg tungod sa pagpadala kang Jesus nga among Manonubos, aron among maangkon ang paglaum inigkatapus unya niining kinabuhia, kay sa among nakita nga wala gayuy kasigurohan ang pagpuyo dinhi sa tanang panahon. Ug, Amahan, ang pagpakakita sa alaot nga kahimtang nga pagadangan niining mga lawasa, nalipay kami pag-ayo nga dili kami magpabilin dinhi sa tanang panahon. Ikaw maoy nagbuhat ug pamaagi sa pagpakaikyas latas ngadto sa walog sa kamatayon.

Amahan, nagpasalamat kami Kanimo niining kabuntagon tungod sa kinabuhi sa usa kinsa nakig-uban kanamo sa dili moubos sa usa ka tuig ang milabay, nga nagaawit sa Imong mga pagdayeg: Si Sister Florence Shakarian, sumala sa among pagpakaila kaniya. Ug Imo na kaming gipasid-an sa dugay nang mga higayon, bisan gani sa mga katuigan, nga kini mahitabo gayud, nga kini dili kaayo makapatay-og kanamo. Ug kami nahibalo nga kung unsay Imong gisulti kini tinuod. Ug unya ang Imong Pulong nagaingon, "Ang tawo nga natawo ug babaye, hamubo ra ang mga adlaw ug puno sa mga kagul-anan." Kami nahibalo nga kana tinuod usab, Ginoo. Kami nahibalo nga kaming tanan manaug gayud nianang maong walog. Busa mapasalamaton kami Kanimo tungod sa iyang kinabuhi nga dinhi sa kalibutan. Ug misalign pinaagi sa pagtoo, nga karon, niining kabuntagon siya nakalabang na gikan niining makaloluoyng payag sa kasakit ngadto sa usa ka lawas nga mahimayaon nga dili na gayud masakit. Ug ang iyang mga talent sa pag-awit, ug sa tingog nga diha kaniya, ug ang iyang espiritu natugob sa grasya uban kang Cristo... Aron nga kung mobalik siya niining kabuntagon, dili kini niya buhaton sa walay kahimoan; aron moagi na usab siya pag-usab niining tanan. Diin, karon kining tanan miagi na; anaa na siya kauban sa iyang inahan ug sa iyang amahan. Ila nang gipapauli ang ilang bata, sa puloy-anan. Busa nagpasalamat ka-kami Kanimo.

8 Gusto usab kaming moampo alang sa paghupay, alang sa atong Igsoong Shakarian, nga atong minahal ug hinigugmang igsoong lalake, sa-sa kinabuhi nga atong naila nga iyang gikinabuhi, ug sa mga kasakit nga iyang gisagubang ning katapusang mga adlaw, ug kung giunsa niya... Sa atong nakita ang iyang kagulangan, ug ang iyang buhok nangalarot na, ug ang iyang mga abaga nangahuyhoy na, ug-ug bisan pa niana naningkamot sa pagpabilin sa bulohaton sa Dios, ang Dios, maghatag kaniyag kusog karon. Kami nangamuyo, Dios, nga Imong itugot kini. Kanilang tanan nga nagbangotan sa iyang pagtalikud, kami nangamuyo alang sa matag usa.

Ug itugot kanamo, Ginoo, samtang namalandong kami niini, hinumdumi nga kami usab motalikud ra unya sa ulahing mga adlaw. Samtang ania kami dinhi nanagkatigum, sa Presencia ni Ginoong Jesus, kami nangamuyo nga unta Imong lab-ason kini sa panumduman. Ug itugot nga among masusi, kung unsa kini kaniadto, o susihon ang among kaugalingong mga kinabuhi, nga kami maanaa sa ilalum sa Dugo ug diha sa pagtoo. Itugot kini, Ginoo.

9 Karon, samtang akong gipaningkamotan ubos ning maong mga panghitabo ang pagdala ug gamayng mensahe ngadto sa mga katawohan ning adlaw, ako nagaampo nga tabangan Mo ako, Ginoo. Lig-ona ako, tungod kay nagkinahanglan a-a-ako niini, Ginoo. Ug nangamuyo ako nga unta itugot Mo kini. Ug hinaut unta nga adunay butang mahibungat nga makapasidungog Kanimo. Ug kong aduna may mahilakip sa mong tingog ning buntaga, nga dili pa andam mosugat sa takna nga gikapahimutang sa ilang atubangan, hinaut nga mao na kining taknaa nga motugyan sila ngadto Kaniya Kinsa miingon, "Ako mao ang Dalan, ang Kinabuhi, ang Kamatuoran," nga mao ang among Ginoong Jesu-Cristo. Tungod kay kini among gipangayo sa Iyang Ngalan. Amen. (Makahimo na sa pagpanglingkud.)

10 [Dihay usa ka tawong nakigsulti kang Igsoong Branham-Ed.] Kining igsoon nga ania dinhi gustong masayud kung hidunggan ba sa tanan. Anaa siyay duha ka mga mayik nga binuksan. Maayo ra ba? Makadungog ba kamo? Ipataas ang inyong mga kamot makadungog kamo. Hidunggan ba ninyo? Ipataas ang inyong mga kamot. Sige.

Akong gikasubo nga wala tay igong lawak nga kalingkuran sa matag usa ning kabuntagon. Ug masaligon kami nga dili kita magdugay dinhi pag-ayo, igo na tingali kanato nga dad-on sa pagdala sa Pulong; nga ang Ginoong Dios magapasidungog sa Iyang Pulong nga pagabasahon, ug magahatag kanato sa Iyang grasya, aron mag-alagad kita Kaniya.

11 Karon, gisultihan ako ni Billy Paul karong buntag, nga tingalig makahimo kami sa pagwali sa sunod Domingo didto sa Grantway Assembly of God sa Tucson. Kong ania may dinhi taga Tucson, tingalig dili ko mahimo ang pagpakigkita kaninyo ning semanahona. Moadto ako sa Grantway Assembly of God sa sunod Domingo.

Sa pagkakaran dili pa lang kami dugay nahibalik gikan sa silangan, ug ingon sa magpaniwang ako ug diyotay tungod sa subrang pagkaon, tungod sa hilabihang-pagtagad sa mga katawohan didto sa mga kabukiran. Ug-ug nasakit a-ako, ug dili maayo ang akong gibati ning semanaha. Busa iampo ako ninyo. Ug...

12 [Dihay miingon, "Sa subrang opossum."-Ed.] Unsay giingon? ["Sa subrang opossum."-Ed.] Si Igsoong Carl Williams uban sa iyang pasiaaw, maoy akong pagtoo nga nagkinahanglan ta niini karon; matud niya, "Subrang opossum." Wala ko masayud kung unsa kana, Igsoong Carl, apan ang tanan tungod sa mga eskwirel.

Busa gusto ka bang maampoan ug usa ka tawo ning buntaga, oh, mapasalamaton kaayo a-ako niana, usa sa inyong mga pag-ampo alang kanako, tungod kay gikinahanglan ko-ko kini.

13 Karon, moadto ta sa labing dali sa Pulong. Ug dili ko buot nga langanon ko kamo dinhi, tungod kay nagtoo ako nga anaay nakahok-ap na telepono tadlas sa nasud dinhi niining kabuntagon, paignon sa tanang dapit gikan sa kasadpan paingon ngadto sa silangan, gikan sa amihanan ug sa habagatan. Daghan, daghan kaayong mga panagkatigum nga nagpahigayon niini nga inyong naangkon dinhi sa Tabernaculo. Kini usab gihok-ap sa Phoenix, bisan kung asa kining mga bulohatona, modangat gayud kini sa... Ug sila nanagtigum sa mga kasimbahanan ug sa mga balay, ug sa mga butang nga sama niana, pinasubay sa maayong pamaagi. Si moingon nga maayo pa man gani kini kay sa usa ka sibya. Mao kana u-usa ka hok-ap sa telepono; ilang gibutangan ug usa ka resiber ang mikropono, o kung unsa man kini, diha sa lawak. Ug ilang... Ang akong asawa miingon, gikan pa sa Indiana sa milabayng semana, paingon sa Tucson, managsama ra nga anaa ka sa lawak. Busa iampo nato nga ang Dios magapanalangin sa tanan nga anaa sa linya niining kabuntagon, bisan kung hain man sila. Diha sa New York mahimong anaa kini, oh, sa kahaponon, ug sa mga nagakahi nga oras samtang motadlas kini sa nasud.

14 Karon, diha sa Libro sa mga taga Roma sa capitulo 12 sa nahauna ug sa ikaduhang bersiculo, atong ti-tinguhaon ang pagbasa ning Kasulatan.

Busa hangyoon ko kamo, mga igsoon, tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug hinangpunon sa Dios, ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba.

Ayaw kamo pagpahiuyon niining panahona sa kalibutan, kondili usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong masuta kung unsa ang maayo ug hinangpunon ug hingpit nga kabubot-on sa Dios.

Karon, kong itugot sa Ginoo, akong kuhaon ang akong itudlo alang niining buntaga diha sa: "Gahum Sa Dios Nga Makapausab."

Aron dili na kamo magpahiuyon niining kalibutana: kondili... magbag-o pinaagi sa pag-usab sa inyong salabutan... (karon) ug sutaon kung unsay maayo, ug hingpit, ug hinangpunon, nga pagbuot sa Dios.

15 Usa kini ka karaang nasinati nga teksto nga ang kadaghanan sa inyong mga pastor nagagamit sa dugay na ninyong mga panahon. Gigamit na Kini sukad pa sa pagsulat Niini. Apan bisan pa niana, usa ka butang bahin sa Pulong sa Dios, wala gayud Kini madaan, tungod ka Kini mao man ang Dios. Wala gayud Kini madaan. Bisin pa sa matag kaliwatan karon ug sa umalabot, hapit na magkawaloag-walo ka gatus ka mga katuigan o sa labaw pa, kining Pulong sa Dios ginabasa na sa mga tawo, mga kaparian, ug sa uban pa, ug wala gayud Kini madaan. Ako mismo nagbasa Niini sulod na sa katloag-lima ka mga katuigan. Ug sa matag higayon nga akong basahon Kini, makakaplag akog usa ka butang bag-o kay sa akong nakita sa unang higayon. Sanglit kay dinihogan man Kini. Kini mao ang Dios sa dagway nga mga letra. Tan-awa, Kini mao ang mga kinaiya sa Dios nga nagasulti alang-ug gipahimutang sa papel.

16 Sa makadaghan ang mga tawo moingon, "Ah karon, ang tawo maoy nagsulat niining Biblia." Dili. Ang Biblia maoy nag-ingon sa Iyang kaugalingon nga ang Dios maoy nagsulat sa Biblia. Kini mao ang Pulong sa Dios. Ug Kini mao...

Kini dili gayud mahimong mapakyas. Si Jesus miingon, "Ang mga langit ug ang yuta mapakyas, mangahanaw, apan ang Akong mga Pulong dili gayud mapakyas." Ug Kini dili mahimong mapakyas ingon

nga Dios, tungod kay Kini kabahin man Niya.

Ug maingon nga Iya kang anak nga lalaki ug anak nga babaye, kabahin ka Niini: mao kanay nakapahimo kanimo nga kabahin Niya. Mao kana ang hinungdan nga manuol kita aron maghiusa sa pagpakig-ambitay libot sa Pulong sa Dios.

17 Karon, kining pulong nga "nausab," akong gitan-aw sa diksyonaryo kahapon samtang hapit na mahurot ang akong oras sa pag-anhi dinhi, samtang nangita akog usa ka teksto. Ug akong nakita kining pulonga, o kining maong teksto, diay, sa Kasulatan. Ug diha sa diksyonaryo nag-ingon kini nga "usa ka butang nga nabag-o." Kinahanglan nga "mabag-o, mausab, nausab sa kanhing kahimtang niini." Kini kanhi, "Ang kinaiya niini ug ang tanan may kausaban na niini": aron mausab.

18 Ug akong gipamalandong niining buntaga, diha sa Genesis 1. Kining kalibutana walay sulod, ug awaaw; ang kangitngit diha sa ibabaw sa nawong sa yuta, walay sulod gawas sa kaguliyang. Ug samtang kining kalibutan diha sa maong kahimtang, ang Espiritu sa Dios milihok sa ibabaw sa nawong sa katubigan, ug ang tibuok panagway nausab gikan sa dakung kagubot ngadto sa pagkatanaman sa Eden. Kadtong makapausab nga gahum sa Dios, nga makahimo pagkuhag usa ka butang nga walay pulos ug mohimog usa ka butang kahibulongan gikan niini, ang makapausab nga gahum sa Dios...

19 Ug nakasabot ta niana, ako-pinaagi sa pagbasa sa mga Kasulatan, nga ang Dios unom-unom ka libo ka mga katuigan ang paghimo sa pag-andam ning maong Eden. Karon, tingalig wala Siya nianang kadugayona; apan atong ibutang, ug itakdo kini gikan sa Kasulatan diin Kini ginaingon nga ang usa ka adlaw sa Dios usa ka libo ka mga katuigan dinhi sa kalibutan, nga mao, kong ihapon sa Dios ang takna. Ug ingnon nga unom ka libo ka mga katuigan kadto sa Iyang pagbuhat sa kalibutan, ug Iyang gitanum sa ibabaw sa yuta ang tanang maayong binhi. Diha niana ang tanang mga butang lunsayng hingpit.

Akong gipamalandong, sa makadaghang higayon, samtang bisan ang mga mananaway mosugod sa pagbasa sa Libro sa Genesis, sila mosugod sa pagpanaway Niini, tungod kay Kini morag sa Kini sa nagbalikbalik ra sa Iyang kaugalingon, o nagapahilayo kaninyo dinhi ug didto. Apan kong atong himatikdan sa makadiyot, sa dili pa kita moadto sa atong teksto, nga nakita ni Moises ang panan-awon.

Ug ang Dios misulti kaniya. Ang Dios nakigsulti kang Moises sa nawong ug nawong, sa ngabil ngadto sa dalunggan. Karon, wala gayud Siya makigsulti kang bisan kinsang tawhana nga sama niana, sama sa Iyang gibuhat kang Moises. Karon, si Moises usa ka bantugan, usa sa mga bantugan sa tanang mga profeta. Siya nagtipo kang Cristo.

20 Ug karon, ang Dios makahimo sa pagpakigsulti, kay Siya may tingog. Kini hingdunggan na. Ang Dios makahimo sa pagsulti. Ug ang Dios makasulat. Ang Dios maoy nagsulat sa napulo ka sugo pinaagi sa Iyang Kaugalingong mga kamot. Siya misulat didto sa bongbong sa-sa Babelonia kausa pinaagi sa Iyang kamot. Siya miduko ug misulat sa buhangin usa ka higayon pinaagi sa Iyang kamot. Ang Dios makasulti. Ang Dios makabasa. Ang Dios makasulat.

Ang Dios maoy Tuboran sa tanang grasya ug gahum, ug sa tanang Langitnong kaalam anaa sa Dios. Busa sanglit, sa hingsayran nga Siya mao ray bugtong Magbubuhat diha... Wala nay laing magbubuhat gawas sa Dios. Si Satanas dili makabuhat, bisag unsaon; igo ra siyang motuis sa unsa nay nabuhat. Apan ang Dios mao ray bugtong Magbubuhat.

Busa, Iyang gibuhat pinaagi sa Iyang Pulong. Iyang gipadala ang Iyang Pulong. Busa ang tanan mga binhi nga Iyang gibutang sa ibabaw sa yuta, Iyang gibuhat kadtong maong mga binhi pinaagi sa Iyang Kaugalingong Pulong, tungod kay walay bisan unsang makabuhat sa binhi gikan niini. Iyang gipahimutang sila, ug diha sa ilalum sa katubigan. Siya miingon, "Maanaa kini, ug maanaa kana."

21 Karon, atong makita sa makadaghang higayon ingon sa daw gibalikbalik sa Biblia o nagsultig mga butang sa wala isulti Niini... Sama pananglit, diha sa Genesis 1 atong makita kana, "Gibuhat sa Dios ang tawo sumala sa Iyang Kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat Niya siya; lalake ug babaye gibuhat Niya sila." Ug unya mipadayon Siya, ug daghang mga butang ang nanghitabo sa ibabaw sa yuta.

Ug unya atong nasuta, nga walay tawo nga makaugmad sa yuta. Ug unya gibuhat sa Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta. Lahi kadto nga tawo. Ug Iyang gihuyop ang espiritu sa kinabuhi sa sulod niya, ug siya nahimong kalag nga buhi.

22 Ang nahaunang tawo sama sa dagway sa Dios, nga mao ang Espiritu, ang Juan 4, nagaingon, "Ang Dios Espiritu, ug ang magasimba Kaniya magasimba Kaniya diha sa Espiritu ug sa Kamatuoran." Apan ang Dios Espiritu. Ug ang unang tawo nga Iyang gibuhat, usa ka espiritu nga tawo, ug siya sama sa dagway sa Dios.

Ug unya Iyang gibutang kining maong tawo diha sa unod, ug ang tawo nahulog. Tungod niini ang Dios nanaug ug nahimong sama sa dagway sa tawo, aron Iyang pagtubson kadtong masad-anong tawo. Mao kana ang matuod nga sugilanon sa Maayong Balita, alang-alang kanako.

23 Karon, ang Dios, sulod sa unom ka libo ka mga katuigan mitanum niining tanang kahibulongang mga binhi, o Iya rang gisulti ang Iyang Pulong. "Kini maingon niining kahimtanga. Kining kahoya maingon niini. Kini maingon niini." Ang tanang mga butang hingpit. Maayo kaayo kadto. Ug Iyang gisugo ang matag usa ka mga binhi nga mangahimo sila, nga ang ilang kaugalingon mangausab ngadto sa pagkatanom kinsang matang sa kinabuhi nga gilitok sa Pulong sa Dios mangahimo sila. Kong kini usa man ka kahoyng tugas, kinahang mamunga kinig tugas. Kong kini usa man ka palmera, kinahanglan mamunga kinig palmera.

Tungod kay ang gamhanang Magbubuhat mipadala sa Iyang Pulong, ug ang Pulong nga binhi didto na sa wala pa ang matuod nga binhi maporma. Ug ang Pulong nagporma sa binhi. Tan-awa, Iyang gibuhat ang kalibutan gikan sa mga butang nga dili makita. Tan-awa, nagbuhat Si-Siya sa kalibutan pinaagi sa Iyang Pulong. Gipamulong sa Dios ang matagbutang diha sa katumanan.

24 Ug ingon nga Dios, ang Magbubuhat, gisulti ang tanang mga butang ug nangakita, usa kadto ka hingpit nga kalibutan. Usa kadto ka-ka matahum nga dapit. Usa kadto ka-ka matuod nga paraiso dinhi sa kalibutan.

Karon, maingon nga ang matag dapit adunay mga hedkwarter bisag asa... Kining maong conbensiyon may mga hedkwarter, ug kining sangang buhatan may mga hedkwarter, ug ang simbahan may mga hedkwarter. Ug ang Dios may hedkwarter. Ug busa kining dakung dapit, nasud diin kita magpuyo, anaa kini mga hedkwarter.

Ug busa kining bantugang Eden anaay usa ka hedkwarter, ug kining maong mga hedkwarter nagpadulong sa tanaman sa Eden, o sa Eden, sa silangan sa Eden. Ug gibutang kini sa Dios, aron maoy magmadu sa Iyang mga kabuhatan dinhi sa ibabaw sa yuta, ang Iyang anak nga lalake ug ang asawa sa Iyang anak, si Adan ug si Eva.

25 Ang Dios mao ang Amahan ni Adan. Si Adan mao ang-ang anak sa Dios, sumala sa mga Kasulatan. Siya mao ang anak sa Dios. Ug gibuhatan siya sa Dios ug usa ka katabang gikan sa kaugalingon niyang lawas, tingalig usa ka gusok gikan sa ibabaw sa iyang kasingkasing, aron maduol siya kaniya; ug gibuhatan siyag usa ka katabang. Kini wala pa mahimo niyang asawa, ni kadto siya usa pa ka tawo; Iya lang kining gipamulong. Ug didto nahitabo ang kagubot, hingkaplagan na siya ni Satanas una pa si Adan. Busa kini mao pa lamang ang Iyang Pulong nga Iyang gilitok.

26 Akong giingon nga, dili ko buot mogamit ug dugayng panahon niini. Apan tingali ang uban kaninyo tingalig may diyotayng kalibog, ilabina sa pipila ka mga katawhan nga taga-tagahabagatan, ingon sa may gamayng kalibog diha sa mensahe nga akong naangkon gikan sa Dios karon alang sa mga katawhan, kanang bahin sa kaliwat sa serpent. Ug mopauli ako, kong itugot sa Ginoo, usa niadtong mga adlaw, sa Jeffersonville. Gusto ko untag hapit unom-ka oras nga mensahe ug tul-iron kanang tanan (Nakita mo?), aron ikapahimutang sa usa ka matang aron kamo makasabot sa atong gihisgotan. Ug kini mao ang MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO. Sama ra Kini ka tiuod kung unsa kini kaniadto sa dihang nakakita Kini sa atong Igsoong babaye nga si Florence sa wala pa siya mopanaw, pipila ka mga katuigan. Tan-awa, Kini mao ang Kamatuoran. Ug karon, atong... Tingalig gilain kini pagsabot.

27 Kong aduna may moari kanako, nga daw may butang sukwahi, ako na mismo ang wala mosabot niini. Dili ko buot motamay kung unsay ikasulti ni bisan kinsa. Dili kita magtinamayay ang usag usa. Dili mahasol sa pagbuhat niana; mapasalamaton ako sa Ginoo. Akong ginabadlong ang sala ug ang pagkadili-matinoohon, apan kay sa usag usa ka tawo (Nakita mo?); dili gayud a-ako. Managsoon ki-kita nga lalake ug babaye, nga naningkamot; kitang tanan mangadto diin si Sister Florence miadto kagahapon sa buntag. Tan-awa, ki-kitang tanan modangat nianang kahimtanga. Ug dili maoy akong tuyo a-ang pagtamay sa igsoong lalake ug babaye nga dili mouyon kaninyo. Dili, ipahilayo kana kanako nga buhaton ko kana. Wala sa akong kaisipan nga makakaplag kamo sa tep nga nagtumbok ako kang bisan kinsang ngalan. Ug diin, akong gibati nga sa makadaghang higayon ang maong tawo nasayop, kondili kanang tanan anaa ra kanila ug sa Dios. Apan unsay sayup, diha sa kahimtang sa sala ug-ug sa dili pagkasinabtanay. Usahay dili man gani ang sala; kondili usa ra ka dili pagkasinabtanay sa mga katawhan. Ug nagtoo a-ako nga ang matag usa kanato anaay katungod sa pagpadayag sa atong kaugalingong pagpanabot.

28 Karon, kining gamhanang Magbubuhat mibutang sa Iyang binuhat nga anak. Karon, si Adan mao ang Iyang unang binuhat nga anak. Si Jesus mao ang Iyang bugtong Anak. Tan-awa, Siya gipanganak pinaagig usa ka babaye. Apan si Adan gikan gayud sa Dios diha sa kabuhatan.

Karon, ang mga hedkwarter, pinaagi sa I-Iyang anak ug sa pangasaw-onon sa Iyang anak sa tanan, daw hingpit kining tan-awon. Dihay u-usa ka tawo, ang ulo sa tanan niini, ang Iyang Kaugalingong anak ug iyang pangasaw-onon. Ug ang matag binhi hingpit man, ang mga palmera, ug ang mga tugas, ug ang mga kasagbutan, ug ang mga kalanggaman, ug ang mga kalanggaman, ug ang mga mananap.

Ug ang tanang mga butang diha sa hingpit nga pagkahan-ay uban sa kasugoan sa Dios, "Ayaw pag-usba ang imong pagkatiunay. Pabungaha sumala sa iyang matang, ang matag binhi. Tugas, ayaw

pagpakahimong usa ka pawpaw nga kahoy." Nakita mo? "Palmera, ayaw pagpakahimong bisan unsa na lang. Kondili ang matag binhi sumala sa iyang matang..." Ug Iyang-Iyang gibantayan kini pinasubay sa panahon sa Iyang pagsulti sa Pulong.

29 Ug ang Iyang dakung gahum sa pagbuhat maoy nagmugna niining mga butanga nga nanungha, ug bisan gani ang lalake ug ang babaye. Ug sila mao ang mga ulo tungod kay sila si-sila mao may kinalabwan sa tanang mga kaliwat. Ug Iya silang gibutang ubos sa pag-atiman sa samang kahimtang sa Iyang pagpahimutang sa mga kakahoyan, sa mga mananap, ug sa uban pa: Ang Iyang Pulong. Kinahanglan dili gayud sila, sa bisan unsang kahimtang, mosupak nianang Pulonga. Kinahanglang magpabilin sila Diha. "Ayawg kuhai bisan unsang butang gikan Niini, o dugangan ug bisan unsang butang Kini. Kinahanglan mabuhi pinaagi niining Pulonga."

Ug kung kadtong maong binuhat milungtad pa lang unta nga sama niana, si Sister Shakarian dili gayud unta mopanaw niining buntaga. Kung nagpabilin pa lang unta kini nga sama niana, ang dakung bahandi sa Dios... Mao kini ang atong gitooan nga nagpadulong kita aron mobalik didto. Mobalik kita nianang kahimtanga, nianang dapita diin kanang ikapitong buntag, ang Dios nagpaabot niining tanan, ug Siya miingon, "Kini maayo. Nalipay A-Ako niini. Oo, nalipay A-A-Ako nga gibuhit ko kini.

Ug kining tanan karon ilalum na sa pagmandu. Ug Akong gibutang ang katungod sa Akong anak nga lalake ug sa iyang asawa, nga-nga sila; nga mahimo silang pangulo sa tanan niini, nga sila maoy magbantay niining tanan ug tan-awon nga kining tanan maayo ra, nga ang tanang butang mamunga sumala sa ilang matang. Karon, siya anaay kagahum sa pagbuhat niana." Ug unya ang Dios miingon, "Ah, kong kining tanan maayo man, ug dili kini mamahimong bisag unsa, tungod kay kini maoy Akong Kaugalingong tinguha. Mao kanang kahimtanga ang Akong gusto niini. Ug Akong gisulti kini nianang paagiha, ug ang Akong mga Pulong maoy mipahigayon niini nga tukma sa kahimtang nga maoy Akong gusto niini. Ug nahitabo kini. Kining tanan lunsayng maayo." Busa ang Biblia nag-ingon, "Ang Dios mipahulay sa adlaw nga ikapito gikan sa Iyang mga buhat."

30 Ug ang tanang mga butang nailalum sa pagmandu aron mamunga sumala sa iyang matang... Karon, hinumdumi, aron mamunga... Sa Iyang pagbutang sa binhi dinhi sa kalibutan, ang binhi motungha lamang pinaagi sa gahum sa kinabuhi nga anaa sa sulod niini aron mausab kini gikan sa usa ka liso sa usa ka tanum, o bisan kung unsa man kana. Ang Iyang makapausab nga gahum... Karon, gibutang sa Dios ang liso didto inubanan sa katakus nga kini mamahimong ingon sumala sa Iyang giingon nga mamao kini. Ug samtang magpabilin ra kini sa iyang hustong kategoriya, magpabilin ra kinig husto sumala sa gisulti sa Dios nga mamao kini. Kini magpabilin rang ingon nianang kahimtanga, tungod kay kini Iya mang gibuhit nianang kahimtanga, ug naghimog usa ka alagianan, nga ang tanang magpabilin diha sa Iyang alagianan diha sa linya sa Iyang Pulong, mobunga gayud kini nga tukma sa giingon sa Iyang Pulong nga mahitabo kini. Dili gayud kini mabalhin gikan diha kong ang alagianan nagpabilin rang husto. Mao man usab sa tanang butang diha sa pagbulot-an sa Iyang Kaugalingong anak, nga maingon nianang kahimtanga, ug unya ang Dios miingon, "Kining tanan maayo, busa mopahulay Ako. Ug ang matag usa kanila sa maong mga binhi may kagahum sa ilang kaugalingon nga mausab mismo ngadto sa usa ka kabuhatan nga Akong gitinguha. Kinahanglan nga maingon gayud kini niini, tungod kay gihatagan Ko ang matag binhi ug gahum sa pagkausab aron kini mismo makahimo diha karon sa ilang kahimoan, aron mahimo gikan sa ilang kaugalingon ang tukma nga Akong gitinguha nga maingon niini."

Ang Dios wala gayud mausab: mao ra gihapon karon maingon nga Siya mao kaniadto. Ang Dios andam sa pagbuhat ug usa ka butang. Iya kining buhaton. Walay bisan unsang butang makapugong Kaniya. Iyang buhaton kini.

31 Karon, human nga naayo na ang tanan ug nahapsay, gibati na sa Dios karon nga kining tanan mamaayo na; ug sa nahimo na Niya kini, dihadiha miabot ang kaaway. Akong... Gihatagan sa Dios ug gahum sa pagkausab. Ug nganlan ko kining tawhana nga may gahum dili sa-sa pagbuhat usa, kondili akong... anaa siyay gahum sa pagguba, dili sa pag-usab, kondili sa pagguba. Karon, ang bisan unsa nga naguba nagagikan kini sa orihinal nga kahimtang; dihay butang nga dili maayo ang nawala niini.

Sa milabayng mga katuigan sa akong pagpatrolya, padulong sa kamaisan. Akong mahinumduman ang usa ka, dihay usa ka sanga nga nabali gikan sa usa ka kahoy, ug didto mahulog sa mga mais. Ug ang mais naningkamot pagbangon nga matul-id sumala sa naandang kahimtang niini, apan nadaot na kini, tungod kay dihay usa ka butang nahitabo. Ug ang kahoy diha sa ibabaw niini.

32 Unya atong makita ang ihalas nga balagon diha sa uma. Kinsa, ang kadaghanan kaninyong mga kalalakenhan dinhi, ug tingali ang pipila kaninyong mga kababayan-an kung taga Kentucky kamo. Ang mga babaye didto mogamit ug piko sama sa lalake, moadto sa umahan nga may-nga may dalang piko, gitawag nato kanang karaang piko nga liog sa gansa, ug pamutlon a-ang mga balagon. Kay kon dili mo kuhaon kadtong mga balagon, diin atua didto ang mais sa tudling, sama niini, ug kapotan kini paghinayhinay, sa kasayon, sa tumang kamalimbungon, nga maglisud ka gani pagingon nga milikos na diay kini. Ug sa katapusan mag-anam kini kakusgan ug kakusgan, ug birahon niini ang mais hangtud nga

madaot kini, birahon kini nga supak sa iyang kaugalingon, ug gapuson kini sa iyang kaugalingon balagon, ug daoton kini gikan sa naandang kahimtang niini ngadto sa lain. Bisan kong mais kini, apan usa na kini ka daot nga mais.

33 Ug kitang tanan dagway sa Dios sa gihapon. Apan ang uban hilabihan ang pagkadaot ingon nga mga anak sa Dios, nga nagalakaw supak sa Iyang Pulong ug sa dalan nga-nga gihatag Niya kanato ug gitagana kanato nga pagalaktan. Gipahimutang ang usa ka butang, ang kalibutan maoy mipatipas kanato pahilayo sa dalan, miguyod kanato nga mahiduol niini, ug gipahilayo gikan nianang matul-id, hiktin nga tudling nga Iyang gitamnan kanato, aron mahimong mga anak nga lalake ug mga anak nga babaye sa Dios... Ang sala maoy naghimo niining daotang butang ngadto sa mga anak nga lalake ug mga anak nga babaye sa Dios.

34 Ang "magdadaot," nasayud ako nga labi pang usa ka talagsaon ang pagsulti niini kay sa niining paagiha, "a-aron daoton." Apan mao na kana siya; iyang daoton o tuison. Ang "Pagtuis" nagkahulogan nga giusab, gihimong lahi na." Ug ang gidaot managsama rang butanga, nga kanhi kini nakita ug gidaot, ug gihimo sa lain nang pagkadagwaya. Apan mao rang pagkabinhi sa gihapon, apan hinuon daot na.

Karon, atong nakita nga kining tigdaot anaay mao rang gitagal na panahon aron sa pagpanaot sama nga ang Dios anaay iya aron sa pag-usab. Karon, iyang gitanum ang iyang binhi, o, wala siya magtanum sa iyang binhi, iyang... Didto sa tanaman sa Eden... Sukad niadtong panahona, nakaangkon siyag unom ka libo ka mga katuigan sa pagpanaot sa Binhi sa Dios, nga mao ang Pulong sa Dios: aron daoton Kini, aron himuon Kini nga lahi na; samtang iyang... Sa unang higayon nga namati si Eva kaniya, ug usa lamang ka gamayng tudling ang naangkon niya...

35 Hinumdumi, una sa tanan si Satanas mikutlo sa Kasulatan nga tataw gayud kaayo, "Nagsulti ba ang Dios nga, 'dili kamo magkaon sa tanang kahoy sa tanaman sa Eden?'" Nakita mo? "Dili kamo magkaon sa tanang kahoy?"

Ug hinumdumi karon, si Eva mitubag, "Oo, makakaon kami sa tanang kahoy; apan sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, bisan sa paghikap niini." Karon, bantayi siya sa iyang mensahe nga gituis kadtong Pulong ug gamay diha sa pag-ingon... Si Eva miingon, "Kay Dios miingon, kung buhaton namo kini, nianang adlaw kami mangamatay."

Siya miingon, "Oh, dili gayud kamo mamatay." Tan-awa, u-usa siya ka lalake; siya miingon, "Inyong, inyong buhaton kini karon. Ug ingon sa mga ignorante kamo nga mga tawo. Kamo, sa pagkatinuod, wala gayud kamo masayud sa tanang mga butang. Apan kong mokaon lamang kamo niini, nan makaangkon gayud kamog kaalam, makabaton kamog kahibalo. Mahibalo na kamo kug husto gikan sa sayup ug mangahimo kamong sama sa Dios (Nakita mo?), kamo, kong mokaon lamang kamo niining kaalam nga ania kanako. Nahibalo ako, apan kamo wala."

36 Diin, maayo man nga anaa tay kaalam. Apan kong ang kaalam supak man, kong ang maong kaalam dili hustong kaalam gikan sa Dios, Langitnong kaalam, ug mahimong natural nga kaalam... Dili ko tagdon bisan kung pila pa ka siyensiya ang ania kanato, ug unsa pa man, o edukasyon, kana iya sa yawa. Pamatud-an ko kini kaninyo, kung itugot sa Ginoo, sulod sa pipila ka gutlo. Iya kana sa yawa.

Ang sibilisasyon iya sa yawa. Bag-o ko pa lang nahuman ang pagwali niana. Ang tanang kultura sa kalibutan, ang tanang gahum sa siyensiya, ug uban pa, iya sa yawa. Iyang maayong balita sa kaalam nga iyang giwali didto sa tanaman sa Eden. Ug iyang gidawat kadtong maong kaalam, kaalam nga tinuis, kasupak sa Pulong, ug sa kabubut-on, ug sa laraw sa Dios, ug karon anaa siyay unom ka libo ka mga katuigan ang pagbuhat niana sama sa unsay gibuhay sa Dios, lamang kay kini diha sa baliko nga pamaagi, ug mikuha sa samang gidugayon sa panahon aron ipasulod ang iyang kaugalingong Eden. Karon, nakaangkon na siyag Eden dinhi sa kalibutan, ug kini napuno sa kaalam, ug kahibalo. Mao kadto ang iyang maayong balita didto sa sinugdan, ang kahibalo, kaalam, ug siyensiya. Wala gayud ang Dios magtagana sa ingon. Ug buot na-nako nga inyong bantayan kadali. Iyang gibuhay kini, ug tungod kay usa man siya ka tawo sa kalibutanong kaalam.

37 Karon, malisud kaayo ang pagsulti niini. Malisud kaa-kaayo kini, tungod kay ang pagsulti ngadto sa katawhan ni kinsa mibati sa samang gibati ko, ug sa kahimtang diin didto ako magagikan sa daghang mga katuigan. Apan sukad sa pagbukas niadtong Pito ka mga Timri, sa mga Manolunda didto sa luyo sa bukid, Kini nahimo nang bag-ong Libro. Mao kining mga butanga nga kanhi gililong nga gipadayag na sumala sa gisaad sa Dios diha sa Pinadayag 10 nga Iyang buhaton kini. Ug kita maoy mga tawong bulahan ng gipili sa Dios dinhi sa kalibutan, aron kita makakita ug makasabot niining mga butanga; nga dili tinumotumo lamang, sa unodnong salabotan sa tawo nga naningkamot sa pagpahimutang niini. Ang Pulong sa Dios maoy nagpadayag Niini, gipamatud-an nga Kini husto. Gipamatud-an, dili pinaagig siyensiya, kondili pinaagi sa Dios nga Kini husto.

Ang Dios, sumala sa ako nang giingon kaniadto sa usa ka mensahe, nga ang Dios wala magkinahanglan kang bisan kinsa aron paghubad sa Iyang Pulong. Siya maoy Maghuhubad sa Iyang

Kaugalingon. Kung Siya moingon nga mahimo kini, ug kini mamahimo. Mao kana... I-Iya kining pamatud-an; mao kanay hubad niini.

38 Pipila ka mga katuigan ang milabay samtang kitang mga Pentecostal nga katawhan, samtang a-ang ubang mga kasimbahan nag-ingon nga kita mga buang, dili kami, ang Espiritu Santo butang kana nga nangagi na. Apan atong nakita nga ang saad sa Dios alang kang bisan kinsa nga gusto, ug karon lahi ang atong nahibaw-an. Nakita mo? Ug inanam anam lang kana, kining butanga gibuksan.

Ug karon nagsaad Siya nga ang mga tinago nga kanhi gililong diha kanila, sa tanan niadtong mga kapanahonan sa iglesia igapadayag na niining katapusang panahon. Ug Iyang ipasabot kini kanato karon. Ania na kita ning katapusang panahon. Ania na kita karon.

39 Karon, si Satanas maoy nagmugna sa sibilisasyon. Siya maoy nagmugna sa siyensiya. Siya maoy nagmugna sa edukasyon.

Moingon kamo, "Tinuod ba kana?"

Sige, atong basahon diha sa Pulong sa Dios karon, sa Genesis 4, ug mobalik ra kita ug tan-awon kadali. Nasayud ako... Tingalig kung ako, kong mataas ko ra kaayo, sultihan lang ako ni Igsoong Carl.

81Apan karon, diha sa Genesis capitulo 4 sa bersiculo 16, nagpadayon kining naghigot sa sinugdanan, kung unsay gibuhar sa Dios aron ikapahigayon ang pagtunglo sa tawo ug sa babaye, ug ang tanan nga ilang pagabuhaton: Dili pagtunglo kanila, kondili gisultihan sila kung unsay mahitabo, ug gitunglo ang yuta tungod kang Adan. Ug atong nakita dinhi karon, nga si Eva may nagsamkon ug kaluha. Ug ang usa kanila iya ni Satanas, ug ang usa kanila iya sa Dios.

Karon, moingon kamo, "Oh, dili. Dili, karon, Igsoong Branham..."

40 Kadali lang. Pangitai akog usa ka Bersiculo bisan asa, nga nag-ingon nga si Cain anak ni Adan. Kay pakitaan ko kamog Bersiculo diin nag-ingon Kini nga si Cain iya sa daotan, dili kang Adan.

Karon, himatikdi sa dihang nanamkon siya dinhi. Magsugod ta sa capitulo 4.

Ug giila ni Adan... ang iyang asawa; ug siya nanamkon, ug nanganak kang Cain, ug miingon, nakabaton ako... (Siya miingon karon)... nakabaton ako ug usa ka anak nga lalake gikan sa GINOO.

Natural, nga ingon gayud niana. Bisin pa kung kadto usa ka bigaon o bisin kung unsa, magagikan gayud kadto sa Dios (Nakita mo?), tungod kay kadto Iya mang binhi; mao kadto ang balaod sa Iyang kaliwat; kinahanglan nga mobunga kini bisin pa kung daot kini nga binhi, sukwahi nga binhi, o bisin kung unsa pa kini. Kinahanglan nga igabunga gayud kini bisag unsaon. Kay kini mao ang Iyang sugo.

Ug usab iyang gianak ang iyang igsoon nga si Abel.

Wala na moingon nga giila niya. Giila ni Adan ang iyang asawa, ug siya nanamkon kang Cain ug usab nagsamkon kang Abel: kaluha. Si Satanas nakigkauban na kang Eva niadtong buntaga, si Adan sa pagkahapon.

41 Inyo bang nakita ang dakung kagubot diha sa balita dinhi, nagtoo ako nga diha sa Tucson, niadtong usa ka babaye nga nagbuntis ug batang maitom ug bata nga maputi sa samang higayon. Siya nakigdulog sa bana niadtong buntaga ug sa usa ka lalake pagkahapon. Ug ang tawo maoy mag-atiman sa iya... Ang maputi nga lalake miingon nga iyang atimanon ang iyang kaugalingong anak, apan ang lalakeng maitom maoy moatiman sa iyang kaugalingon. Nakita mo? Nasayud ako nianang pagpaliwat sa mga iro ug sa uban pa; managsama ra gayud kini, kong maglat-ang kinig pipila ka oras. Kini maoy nagpamatuod niini.

42 Karon, aron ipakita kon diin magagikan ang sibilisasyon, karon atong basahon dinhi ang Genesis, a-akong basahon pagbalik diha sa capitulo 4, ug tan-awon kong diin... Sa bersiculo 16...

Ug si Cain mikalagiw gikan sa atubangan sa Dios, ug mipuyo sa yuta sa Nod, sa silangang bahin sa Eden.

Ug giila ni Cain ang iyang asawa; ug siya nanamkon, ug nanganak kang Enoc: ug siya nagtukod ug siyudad, ug ginganlan ang ngalan sa siyudad, sumala... sa iyang anak, nga Enoc.

Ang sibilisasyon nagsugod... Si Doctor Scofield dinhi sa akong Biblia nga Scofield, kini nag-ingon, "Ang nahaunang sibilisasyon." Himatikdi, ug unya nanganak siyag mga anak nga lalake, ug nanaghimo silag mga organo ug mga tulonggon. Ang misunod nanganak ug mga anak nga lalake, ug misugod sa pagbuhar ug uban pang mga butang, mga ka katingalahan, nagtukod ug mga siyudad, ug naghimog mga tulonggon nga tumbaga, ug tanan pang mga butang. Tan-awa, mao kanay iyang ginabuhar, nahimong nahaunang sibilisasyon, nga mao ang Canaanhon. Iyang gibuhar ang mao ra nga butang subay sa mga kapanahonan.

43 Karon, moadto ta sa bersiculo 25, ug tan-awon kung unsay misunod.

Ug giila na usab ni Adan ang iyang asawa... (Karon)... ug siya nanamkon ug usa ka anak nga lalake, ug ginganlan ang iyang ngalan Seth: Tungod kay ang Dios, matud niya, naghatag kanako ug laing kaliwat nga ilis kang Abel, nga gipatay ni Cain.

Ug si Seth... Ug ngadto kang Seth, kaniya usab dihay natawo nga usa ka anak nga lalake; ug iyang gitawag ang iyang ngalan Enos: ug unya ang tawo misugod sa pagtawag sa ngalan sa GINOO. (Gikan sa kilid ni Seth, dili sa kang Cain kilid, Nakita mo?)

Kanang bantugang utokan nga atong tanan ginahuptan... Unsa man ang comunismo karon, unsa may ilang dios? Ang manggialamon, ang siyensiya. Unsa may atong ginabuhat? Unsa na ang atong gipuy-an? Pamalandunga kining mga pulonga karon.

44 Karon, anaa kaniya ang daw matang sa Eden; gibuhat karon ni Satanas. Dinhi sa sulod ning unom ka libo ka mga katuigan nga iyang gimugna (dili kay gibuhat), kondili ang pagdaot sa tibuok kalibutan sa Dios; ang iyang mga kabuhatan, ang mga mananap, nanagpaliwatay, nagpasanayay sa mga kahoy, mga tanum, mga tawo; bisan gani sa relihiyon, sa Biblia, sa simbahan, hangtud nga iyang naangkon mismo ang hingpit nga tanaman sa Eden sa siyensiya, ang tanan gipalihok ubos sa siyensiya. Ang atong mga awuto, ang tanang butang nga atong gibatonan gihatag kanato sa siyensiya, sa mga nabuhat sa tawo. Ug nakaangkon siyag bantugan nga Eden dinhi. Aron pamatud-an nga ang Mensahe haum ning panahona, aron pamatud-an nga dili kini sa laing panahon apan sa Pinadayag 10... Tan-awa ang pagpinaliwatanay karon, aron paghimog labi pang maayo, o, labi pang matahum. Tan-awa ang magagmayng mga kabataan karon.

45 Akong gidala ang akong anak nga babaye sa dentista kahapon, ug siya miingon nga ang iyang ngipon nahiwi. Usa ka igsoong lalake nga taga Tucson, Igsoong Norman, ang iyang batang babaye, ang iyang ngipon midaku. Ug ang dentista miingon, nga dili magdugay, siya nagtoo nga moabot ang panahon, nga ang mga tawo mahimogso, nga ang mga ngipon motubo bisan asa. Tungod kana sa pagkaon nga atong gikaon: pagkaon nga haybrid.

Nakabasa ba kamo sa "Reader's Digest," sa miaging bulan, bahin kang Billy Graham, ang inilang ebanghilista? Naminaw ba kamo kaniya? Akong giampo siya karon labi pa kay kaniadto. Samtang nakigsulti siya kanila nga mga pinatikig ang kwelyo, ug sa uban pa, sa miaging gabii, samtang gibutang kini ngadto sa maong pari. Dihay butang nahitabo kaniya. Usa niadtong mga adlaw manghinaot ako nga unta iyang makita ang iyang pagkabutang kung hain siya. Himatikdi, nga karon ang pagtawag gikan sa Sodoma, kanang hiwi nga siyudad.

Ug karon himatikdi diha sa "Reader's Digest"... Si Billy misamot ang kaluya nga dili na gani siya makahimo sa iyang mga krusada. Ug ilang gisultihan siya nga kinahanglan modalagan siya, magpaugnat sa kusog, ug uban pa. Busa modalagan siya ug usa ka milya matag adlaw, nagtoo ako nga mao kana, o sama niana, aron magpaugnat sa kusog.

46 Ang tawo nagakadunot. Ang tanang tawong linalang nadunot na. Ang tanan nahisama na kanhi sa wala pa ang panahon sa lunop. Hingpit gayud nga nadaot, mitipas, misukwahi gikan sa matul-id nga linya diin sila gitanum sa Dios. Ang sala, pinaagi sa siyensiya ug sa paglimbong, maoy nagpatipas sa tibuok tawhonong linalang.

Nabasa ba usab ninyo diha sa ubos nga articulo, diin nag-ingon kini nga niining mga adlaw, ang mga batang babaye ug mga batang lalake sa ilang pagkahingkud sa idad, sumala sa lawasnong pagkabutang, mga bayente ug bayente-singko anyos. Pamalandunga kini.

Diha sa pagpang-ila ko sa miaging gabii, akong gikuha ang usa ka babaye bayente-dos anyos ang edad nag-menopos na, gitawag siya. Ug ang-mao kadto ang giingon sa iyang doctor kaniya.

Tan-awa, nahulog kini, nagakaot-ot, kaliwatan nga nagpadulong sa impyerno sa pagpangadunot. Nasayud ako nga dili maayo kana paminawon. Apan Biblikanhon kini (Nakita mo?), mao kanay tinuod. Kining kaliwatan diin ania na kita, kining kaliwatan sa mga katawhan...

47 Karon, himatikdi ning adlaw, ang paghaybred sa mga baka, paghaybred sa mga tanum; ug ang siyensiya miabot dihadaha, mao ra nga siyensiya ang nagbuhat niini, giingon, "Mao kana ang nagguba sa tibuok tawong linalang." Inyong mabasa kini sama sa akong gibuhat. Nan, nganong wala man nila undanga kini? Tungod kay dili sila makapahunong niini. Ang Pulong sa Dios nag-ingon nga mao na kanang kahimtanga. Apan kong mamalandong lamang sila kadali, sila mao ang mga galamiton, sama kang Judas Iscariote, nga maoy tukmang butang nga giingon sa Dios nga mahitabo. Kini nagalihok lamang nga haum sumala sa kaugalingon nilang pamaagi sa siyensiya.

Pinaagi sa iyang siyentificanhong pagsusi, diha sa samang sumbanan sa iyang paglimbong kang Eva, mao man usab iyang limbongan ang iglesia, diin diha niana si Eva maoy tipo. Karon, ug karon, si Adan

naglarawan na usab diha, o si Eva, diay, sa iglesia, himatikdi kung unsay gibuhath niini. Pinaagi sa pagpangandoy tungod sa kaalam, siya mitipas sa linya tali sa husto ug sayop pinaagi sa pagpaminaw sa binalit-ad ni Satanas, o sa pagguba, sa orihinal nga Pulong sa Dios.

48 Ug karon, ang mga kaiglesiahan karon nangadaot na ang panagway. Karon, wala ako maghisgot bahin sa katawhan, sa matag usa. Naghisgot ako bahin sa simbahan sa kalibutan. Ang usa giliso sa usa ka paagi, ug ang lain gipaliso sa usa, ug pinaagi sa siyensiya, sama ra nga paagi ang iyang gibuhath. Iyang gidaladala ang iyang mga hulga. Anaay iya, ni Satanas diha sa Isaias 14:12.

Atong basahon kana kadali. Diha sa Libro ni Isaias atong sugdan sa capitulo 14, bersiculo 12.

Mao kini si Isaias ang nakakita kaniya diha sa us ka panan-awon (Nakita mo?) sa panahon nga umaabot.

Ug ikaw miingon diha sa imong kasingkasing, ako mokayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono ibabaw sa mga bitoon sa Dios; ug ako magalingkud sa bukid nga tigumanan,... sa kinatumyang mga dapit sa amihanan:

49 Ang katuyoan ni Satanas gikan pa sa Eden mao ang paghimo sa kaugalingon niyang Eden, ug ang pagtubot sa iyang kaugalingon sa kahitas-an, aron ang mga bitoon sa Dios mosimba kaniya: ang mga anaka nga lalake mosimba kaniya. Ug nahimo gayud kini niya. Karon, ug sa nabuhath na niya kini ug gidala ngadto sa simbahan, nga niini dili ko na hisgotan pag-ayo. Bisan kinsa kaninyo nga nagapaminaw sa tep nasayud na bahin niini. Mao na kana ang tukmang takna diin ania na kita, ug si Satanan maoy nagpahigayon niini pinaagi sa makapaedukar nga mga kalihokan, labi pang haum, pag-ayo niini, pag-ayo niana. Sa walay pagkasayud nga sa tanang higayon sila nagalakaw na paingon ngadto sa kamatayon: Ang gibutahan nagaguyod sa buta, buta nga pangulo sa mga kanasuran, mga pangulo nga gibutahan sa siyensiya, mga buta nga pangulo sa simbahan, buta nga nagaguyod sa buta. Matud ni Jesus, "Pasagdi lang sila, kay sa gahung mangahulog silang duha."

50 Dinhi niini himatikdi ang tipo sa duha ka mga Eden nga haduol kaayo ang panagkaangay, hangtud nga kung mahimo pa hilimbungan ang pinili. Mateo 24:24 nagaingon nga mao gayud kanang pagkabutanga. Apan gusto kong mohunong una kadali ug pamalandungon kining duha ka mga Eden, ug ilabina sa usa ka butang, kung giunsa sa Biblia ang patug-an kanato nga ang Pulong sa Dios maoy nagmugna nianang maong Eden, ug kung giunsa sa Pulong sa Dios ang pagpasidaan kanato nga ang laing Eden moabot.

Karon, kita nasayud usab nga aduna gayuy lain pang Eden, kon lamang atong paminawon ang profeta, si Pablo, sa II Tesalonica 2. Mahimong basahon ko Kini kung gusto kamo.

Siya nga magapahitaas sa iyang kaugalingon; kadtong adlaw dili pa moabot, ang adlaw sa Ginoo, hangtud nga igapadayag una ang tawo sa kalapasan,...

siya nga magalingkud sa templo sa Dios, nga magapahitaas sa iyang kaugalingon sa tanan nga gipanagtawag nga Dios, ug pagasimbahon ingon nga Dios.

Hunahunaa kana. Karon, diha sa Isaias 14, ang profeta nag-ingon nga iyang nakita si Lucifer, diha sa sulod sa iyang kasingkasing, pinaagi sa usa ka panan-awon ubos sa lamdag sa Dios, nga nagaingon nga iyang buhaton kana. Diha sa Isaias, walo ka gatus ka mga katuigan una moabot si Pablo, o maingon niana.

Karon, sa paghilabay sa walo ka gatus ka mga katuigan, nakita siya ni Pablo, nga moabot sa iyang kalihokan. Himatikdi, kay kini nagpadulong na, sa iyang Eden, ang iyang siyentificanhong Eden, inubanan sa iyang siyentificanhong kalibutan, uban sa siyentificanhong pangasaw-onong iglesia, ang tanan ilalum sa-sa pulong sa kaalam, sa dagkung mga seminaryo, dagkung mga salabotan, makapaedukar nga mga kalihokan.

51 Paminaw, igsoong lalake, ug igsoong babaye, ang matag usa kanato molakaw usab nianang dalan nga gilaktan ni Florence. Gihangyo ko kamo, sa Ngalan ni Jesus, sa pagpamalandong niini. Dili sa pagpamalandong kanako, igsoon lamang ako ninyo. Dili kong mao ka-kana. Pamalandunga ang Pulong nga akong gisulti sa Biblia sa Dios. Ug tan-awa, kay gipaluyohan kini sa hingpit diha sa Kaugalingong Pulong sa Dios, dinhi ning panahon nga atong gikabuhian, diin ania na kita.

Kining mga kalihokana mga anticristo gayud sa ilang kaugalingon mismo. Karon, kinahanglan nga aduna siyay Eden, siya miingon nga iyang pagabuhathon kini. Ania ang yanong Pulong sa Dios nga nagaingon nga iyang buhaton kini, ug dinhi atong gitan-aw ug nakita siya nga nagabuhath niini. Iyang gibuhath kini pinaagi sa iyang kinaadman, siyentificanhon, denominasyonal nga pangasaw-onon. Siya maoy mangulo usa niadtong mga adlaw diha sa Concillo sa mga Kasimbahanan sa Kalibutan nga igapahigayon. Ang tanan mokuyog gayud kaniya. Magpahigayon...

52 Ang mga katawhan, dili tungod kay sila daotan nga mga tawo; sila gitanum diha nianang matul-id

nga tudling sama sa mais, apan si Satanas mipugas sa mga balagon, nga ginganlag siyensiya, kaugdahan, edukasyon, mga kinaadman sa doctor. Usahay dili ka gani pasak-on sa pulpito gawas kung duna kay ikapakita nga deploma sa pagkadoctor nga gikan sa seminaryo bisan diin. Ug kining tanan lunsayng sayop. Dili kon ang mga katawhan, ang programa mao dili husto. Ug karon unsa may nahimo niini? Kining tanan nagpadulong na usab, ug midala sa tibuok kalibutan diha sa pundok sa pagkahaybred, pagtuis sa orihinal nga Binhi sa Dios, ngadto sa lain pang gingitngitan nga kagubot.

Apan nalipay kaayo akog daku nga ang Dios naghunahuna na usab kanato, nga sa gihapon Siya molihok sa ibabaw sa nawong sa maong kahimtang. Siya nagsaad nga Iyang buhaton kini, ug magtawag usa usa ka gamayng panon nga maoy Iyang Pangasaw-onon.

53 Himatikdi dinhi pag-usab karon kung unsang pagkahaum niini nga tipo sa mga kasimbahanan, o niining mga Eden.

Ang Dios, pinaagi sa Binhi sa Iyang Pulong... Ug adunay usa ra ka butang nga makapapukaw sa Pulong, ug mao kanang Espiritu, kay Kini mao man ang Maghahatag sa Kinabuhi sa Pulong. Ug kung ang Kinabuhi sa Pulong magkatagbo sa Kinabuhi sa Espiritu, Kini mobunga kung unsang pagkabinhia kini.

Karon, himatikdi kung unsay nahitabo. Sa tanaman sa Eden nga mao ang bahandi sa Dios sa pagka-inocente, ug mao kadto ang-ang usa sa mga dispensasyon. Ang nahaunang dispensasyon mao ang pagka-inocente; ang mga katawhan wala masayud kung unsay sala. Wala silay hingbangkaagan mahitungod sa sala. Si Adan ug si Eva

54 Karon, kong inyong ablihan, kong gusto kamo, o kaha isulat kini, diha sa Pinadayag capitulo 3, ang Espiritu Santo nanagna ning katapusang panahon, diha sa panahon sa iglesiang Pentecostal nga Laodicea ning katapusang mga adlaw, Siya miingon,

“Ikaw hubo, ug buta, ug wala mahibalo niini.”

Anaa diha ang kaliwat sa Dios ilalum sa pagkainocente, wala kasayuran sa tanan nga sila mga hubo, ilalum sa tabil sa Espiritu Santo, nga mao nagtabil kanila gikan sa sala.

Ug karon, sa panahon sa katapusang iglesia atong makita dinhi nga sila mga hubo na usab, ug wala masayud niini. Apan dili ang Espiritu Santo maoy nagtabil. Mao kana ang tabil ni Satanas nga gipayuhot kang Eva kaniadto, usa ka tabil sa pangibog, ang tabil sa pangibog. Mahugaw sila kaayo, hangtud nga wala sila masayud nga sila lunsayng hubo, ang atong mga kababayen-an diha sa kadalanan nga nagsul-ob ug mga purol, mahilas nga mga binistihan...

55 Dihay nagpadala kanako ug usa ka bahin sa balita sa miaging adlaw bahin ning bag-ong sinina nga ilang ginasuot, maoy akong pagtoo nga napulog-upat ra kadto ka pulgada gikan sa bat-ang o sulosama niana. Ug ambot lang kong ang atong-kong ang atong mga tigulang babaye moila ba nga kana mao ba ang tabon sa pangibog?

Karon, ka-kamo moingon, “Akong ikapamatuod sa atubangan sa Dios nga ako inocente sa bisan unsang pagpanapaw ngadto sa akong bana, o a-akong... kining tanan.”

Apan sa gihapon, sa Hukmanan, ikaw paga-nganlan nga mananapaw. Mao kanay giingon sa Biblia. Matud ni Jesus,

Bisan kinsa nga magatan-aw ngadto sa usa ka babaye uban sa pangibog ngadto kaniya, nakapanapaw na kaniya diha sa sulod sa iyang kasingkasing.”

56 “Buta, hubo, ug wala masayud niini.” Dili kun kanang mga kabus nga babaye diha sa gawas, wala akoy ikasulti batok kanila. Kadtong mga daotan. Ug ang sistema sa iglesia maoy nangapakyas sa pag-ila niini o pagtindog batok niini: gipasagdan sila nga magpapatol sa ilang buhok, ug magmek-ap, ug magsul-ob ug mga purol ug uban pa, nga magdala sa ngalan nga Cristohanon. Unsang kamakalilisang butang kini. Nakita mo? Sila mga hubo na usab diha sa Eden ni Satanas ug wala mahibalo niini. Sila wala mangasayud niini.

Nagtoo ako nga daw, akong nakita, samtang milantaw ako, sa swimming pool, sa mga kababayen-an nga atua didto karon. Kong kadtong mga babayhana nakasabot pa lamang kung unsay iyang ginabuhat, apan wala siya mahibalo niini. Hubo siya. Ang iyang lawas balaan. Iyang gilangkat ang mga bisti nga gibisti sa Dios kaniya, uban sa panit, alang ning maong kaliwatan. Iyang giputlan kini kanunay. Siya hubo ubos sa pulong sa sibilisasyon, sa hataas nga kinaadman, labing maayong sibilisasyon, hataas nga pamatasan. Akong ikapaniguro nga motuhop gayud kini. Kining tanan iya gayud sa yawa, ug pagalaglagaon sa pagbalik ni Ginoong Jesus. Kini pagalaglagon gayud, ang matag tipik niini. Diha niana wala gayuy butang mahibilin.

Ug, oh, higala, sa gawas sa tibuok nasud, samtang naminaw kamo kanako dinhi sa Phoenix, pamalandunga kadtong mgabutanga. Ania ka dinhi nga ulipon kanila. Karon, si Jesus miingon nga

hilimbungan niini ang pinili kon mahimo pa.

57 Ang nahaunang Espiritu usa-ang nahaunang tabil usa ka balaang Tabil, ang Espiritu Santo, ug dili na kinahanglan mangita pag labaw pa Niana. Apan sa di-dihang si Satanas misugod sa pagpakigsulti kaniya bahin sa kaalam, mipasiplat siyag gamay sa kalibutan.

Ug tukma gayud kaayo kung nag-unsa ang iyang anak nga babaye, ang iglesia, kung unsay gibuhat. Kinahanglan nga tan-awon mo... Kamo nagabisti sama sa artista sa pilikula, o ang batan-ong mga lalake naglihok sama kang Elvis Presley, o-o kang Pat Boone, o-o sa pipila ka mga tawo, ubos sa ngalan sa relihiyon.

Si Pat Boone sakop sa Church of Christ. Si Elvis Presley usa ka Pentecostal: duha ka mga giyawaang tawo nga milintowad sa kalibutan diha sa mangil-ad nga kagubot kay sa gibuhat ni Judas Iscariote nga nagbudhi kang Jesu-Cristo. Sila wala manghibalo niini. Ang maong mga lalake wala mahibalo niana. Dili ingon nga supak ako ni-nianang mga lalakeha, mga tawhana; kondili kanang espiritu nga nagadasig niini.

58 Mokapyot lag diyotay sa pikas na bahin, ug gitugotan kadtong balagon nga makakupot gamay diha sa puso sa mais, dihadiha, tan-awa kung unsay mahitabo; mawala na ang mais. Oh, oo, makuha niya kini. Ug sama niana ang pagbuhat niini. Buhaton kini niini sa matag panahon. Si Eva usa ka pagpasiplat sa kalibutan.

Ug sultihan ko kamog usa ka butang, igsoong lalake ug igsoong babaye. Diha sa I Juan capitulo 2 bersiculo 15, mahimong atong basahon kini kung gusto kamo, ang Biblia nag-ingon nga kung higugmaon nato ang kalibutan, o ang mga butang sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala dinhi kanato.

59 Karon, kanang pulong diha dili ang "kalibutan"; usa kini ka pinulongang Griego, nga "kosmos," nga nagkupasabot "kahimtang sa kalibutan." Kong higugmaon ta ang mga urog sa kalibutan, ang kahimtang, kong higugmaon ta ang uso sa panahon, kong atong hunahunaon "mao na kini ang makapahibulong nga takna, oh, atong naangkon kining tanang mga butang," kong maghunahuna kamo niana, dili maayo ang inyong panghunahuna. Gipatipas kini sa yawa. Kay kung inyong higugmaon ang urog sa kalibutan, ug ang mga butang niining kalibutana karon, ang gugma sa Dios wala diha kaninyo. Hinumdumi kana. Oh, Dios. Sud-onga kung unsay atong gipaabot.

60 Dinhi mohunong ako kadali ug suginlan ko kamog gamayng sugilanon. Nakadungog ako sa usa ka chaplin sa Nahaunang Gubat sa Kalibutan. Ilang gilabayan...

Sama kang Satanas sa sinugdanan, sa iyang paghiabot sa tanaman sa Eden. Wa niya pangalota ang mga binhi. Wa niya panaota sila. Apan iyang gipanabligan silag mga hilo, ug maoy nakapadaot sa binhi; wala na kini makapamunga sa hustong matang niini. Kini maoy nakadaot sa orihinal nga Binhi.

Ug mao kana ang tanang mga programa sa relihiyon. Sila mga anak sa gihapon sa Dios nga lalake ug babaye, apan mga daot na kini. Manimba sila, gustong mobuhat ug maayo. Ang madre wala mosulod sa pagkamadre aron mahimong babayeng daotan. Ang ministro wala moadto sa tulonghaan aron lang mahimong u-u-usa ka tawong daotan. Wala ka gayud mopasakop ug simbahan, ug makiglamano, ug sa pagpasulat sa imong ngalan sa libro, o sa bisan unsay imong ginabuhat sa inyong simbahan aron mahimo kang tawong daotan. Inyong ginabuhat kana aron mamahimo kang tawong matarung. Apan limbong niini; ang pagpatipas niana maoy naghimo niini. Si Satanas maoy nagsablig niini. Nakita mo?

Ang Dios wala gayuy kapunongan. Walay butang nga sama nga hikaplagnan bisan asa diha sa mga Pulong sa Dios. Ang Dios maoy atong organisasyon; kita napahimutang na diha Kaniya, usa ka Lawas, diha sa Dios, didto sa langit. Husto kana. Ang atong mga ngalan anaa na sa Libro sa Kinabuhi sa Cordero. Nakita mo? Himatikdi.

61 Apan, tan-awa, nasayud ako nga malisud ra kini kaayo, apan gusto na-nako nga moantus kamo ug diyotay kong gusto kamo. Sa panahon sa gubat sa kalibutan... Pasayloa ako nga nahilayo na ako sa akong gihisgotan, apan aron sa pagpatin-aw niini, gusto na-nako nga ikahatag kaninyo ang akong nakab-ot kung unsay gibuhat ni Satanas didto sa Eden: gisabligan niya ug mangilngig nga hilo ang gisablig. Gusto ka bang masayud kung unsa kadtong gisablig?

Mahimong sultihan ko kamo. Anaa akoy formula niini, duha ra ka mga pulong: "pagkawalay-pagtoo," nga maoy kasupak sa pagtoo, misablig ug pagkawalay-pagtoo, "pagduhaduha." Ug ang siyensiya maoy naglangkub sa matag dapit. Diin adunay nga lungag nga paingon sa binhi, si Satanas maoy nagpuno sa maong lungag pinaagi sa kaalam, ug siyensiya, ug sibilisasyon, ug kini maoy miguba sa kinatibuk-ang kabuhatan sa Dios.

62 Nasayud ako nga naghunahuna kamo nga gidala ko kamo ngadto sa usa ka sanga, apan kuyog ako ninyo sa sanga. Ug ania tang tanan dinhi aron pagsusi kung unsay atong mahimo. Wala kami magsultig mga butang aron mamahimong lain. Kinahanglan nga magmatinud-anon kami.

Kita, ang matag usa, mosangko gayud sa kinatumyan sa dalan, diin kitang tanan magahatag usa husay sa matag pulong. Dinhi niini karon kita nasayud nga ang atong mga tingog... Sa dihang gipanganak kita, ang atong unang paghilak moadto sa-sa tep. Ipatugtog kini pag-usab sa adlaw sa paghukom. Bisan ang mga bisti nga inyong gisul-ob ipakita sa imong atubangan sa adlaw sa paghukom. Bisan gani ang siyensiya nakakaplag niana pinaagi sa telebisyon. Tan-awa, ang telebisyon dili makamugna ug hulagway; igo lamang kini pasalidahan niini.

Ang color sa mga bisti, sa matag paglihok mo, ang matag hunahuna nga anaa sa imong kaisipan, giampingan giampingan gayud sa Dios sa listahan. Ug kanang dagkung butang ibutang ra unya sa imong atubangan, ang matag usa kanila mga mangil-ad nga mga bisti nga imong gibisti, sa matag adto mo sa barberohan, aron paputlan kanang buhok nga gihatag sa Dios kanimo. Mahitabo gayud kini. Manubag ka niini. Dili kana makapangulipas didto, bisan gani ang gipamalandong sa imong kasingkasing samtang gibuhat mo kini, ipasalida sa imong atubangan. Unsaon mo man sa pagpakaikyas? "Unsaon ta man pagpakaikyas sa dakung kaluwasan?" Nakita mo? Dili ta makaikyas. Ang matag lihok, ug ang gipamalandong sa kasingkasing gisulat gayud didto sa laing lawak, bisan gani ang color sa bisti nga imong ginabisti. Ang telebisyon, ang color nga telebisyon nagpamatuod gayud niini, motug-an niini ug magpamatuod niini (Nakita mo?), ug anaa kana sa usa ka lawak gikan sa tulo diin ania kita magpuyo. Nakita mo?

63 Karon, giunsa paigo sa hilo diha sa iglesia, giigo ang kalibutan. Ang kang Satanas hilo diha sa ibabaw sa mga binhi, maoy naglungag niini ug hinungdan nga nangadaot kini. Inanay nga mitidlum kini ngadto sa mga kasingkasing sa mga kaiglesiahan, diha sa mga kasingkasing sa katawhan ug uban pa, ang siyensiya sa siyensiya. Hangtud nga nangahimo kining usa ka dapit diin ang tawong linalang anaa, pinaagi sa sa pagpakiglambigitay... Ako nagatoo nga ang matag binhi mamunga sa iyang matang. Ug ang tawo, ug mga tanum, ug ang tanan gikapasanayan, maoy midala kanato sa usa ka dapit; sa pagkaon sa tong kalan-on gikan sa kalibutan, diin ang atong mga lawak nangahimong pinaliwatan; ug kini midala sa atong tibuok panghunahuna... Karon, kong ang atong mga lawas magkahugo na gi-gikan sa kaluhaan ngadto sa kaluhaag-lima ang panuigon, tungod kana sa mga nagakaot-ot nga selyula tungod sa mga haybrid na pagkaon, ang mga selyula sa atong utok wala ba magakaot-ot? Dili ba selyula man usab kana? Maoy hinungdan nga ang Ricky modalagan sa kalsada uban sa nagkalayo nga sungkod; oh si Ricketta, Elvita, ug daghan pa kanila, samtang hinganlan ta sila, diha sa gawas nga hapit na maghubo sa atubangan sa mga katawhan, wala nay buot, wala nay pagbati sa kaligdong o sa moralidad.

64 Alang sa gamay kong sugilanon... Kining maong chaplin miingon nga miadto siya sa hospital, ug gisultihan ang daghang mga lalake nga nanghigda sa tolda, ang uban... Gikan pa siya sa gawas, ug miingon nga didto siya sa gawas, ug giingnan siya sa pipila ka opisyal, giingnan, "Chaplin, mangadto kami sa gawas aron motan-aw didto." Ilang gipanglabayan ang mga mustasa ug klorin gas, sama sa ilang ginabuhat kaniadto...

Ug giingnan, "Miadto ako didto, Igsoong Branham," ug miingon, "wala na gani ing panit sa kahoy; wala na gani ing migitib nga sagbot. Nahitabo kadto sa buntag sa Pagkabanhaw." Siya miingon, "Didtoy mga daan nga mga tanki; a-ang naghimog listahan kanila, ug tan-awon kung anaa pa bay mahimo kanila, haduol sa inila nga Argonne nga Lasang. Miingon, "Samtang nagtindog ako didto nga ako ra," miingon siya, "Mihangad ako, ug miingon, 'O Dios, mahisama niini ang dangatan sa tanan.'" Husto kana; ang tanan modangat. Nangasunog kadtong tanan, wala na gayuy kinabuhi, ang mga sagbot nangasunog na; ang kakahoyan, pinaagi niadtong mga gas, nangamatay ang mga kahoy, ang tanan nangamatay, nangalubag, nangahoyhoy, diin ang mga bala ug uban pa mipapas niini.

65 Dili ba mao kana ang hulagway sa kalibutan karon, diin si Satanas misablig sa iyang pagkawalay pagtoo, sa iyang haybreeding, sa iyang siyensiya, sa iyang kinaadman. Hangtud sa-kung unsa kadto sa sinugdan, sa pagbutang sa Dios kang Adan ug Eva sa tanaman, kadtong matahum nga paraiso diin walay kamatayon, walay balatian, walay kagul-anan, ug ang tanang butang hingpit nga nagakaangay, tan-awa kung unsay gibuhat sa DDT ni Satanas! Nagkaguliyang siya. Wala nay nahibilin pa niini.

Siya miingon, "Misugod ako paghilak. Mibalik ako. Nadani ako sa usa ka bato." Ug miingon, "Miadto ako didto ug gitan-aw ang bato, ug gitulak kini. Didto sa ilalum sa bato may usa ka gamayng maputi nga bulak nagturok, ang bugtong buhing butang nga nahibilin (Nakita mo?), tungod kay gilandongan man kini sa usa ka bato."

Ang Dios, akong Bato, naglandong kanato karon, O Dios, samtang kining mga hilo nagalupad bisan asa pinaagi sa ngalan sa siyensiya ug edukasyon. Pasilunga kami. Ampingi ako hangtud niadtong adlaw, O Dios, mao kanay akong pag-ampo. [Dihay miingon, "Oh, daghag panahon, Igsoong Branham."-Ed.] Karon, manghinaut ako nga kita, ang matag usa kanato, mahipasilong nianang maong Bato, nga si Cristo.

66 Mao pa lamay akong pagwali sa miaging adlaw; daghan kaninyo ang nakadungog niini. Miadto ako sa kalasangan aron mangayam, ug nadasig ako sa paglingi. Ug mita-aw ako, ug didtoy walay sulod nga kaha sa sigarilyo o carton, ambot kung unsay inyong tawag niini. Ug usa kini ka kompaniya; dili ko isulti ang

ilang ngalan. Apan may ngalan niini sa kompaniya sa tabaco, anaa silay slogan, "Ang salaan sa usa ka tawong may salabotan, usa ka kinaham sa tawong hinabaco."

Misugod ako paglakawg layo-layo didto sa lasang, ug Dihay butang nakapadani kanako, "Balik ngadto sa kaha sa sigarilyo."

Namalandong ako, "Langitnong Amahan, mianhi ako dinhi nianang kahoya diin kadtong mga eskwirel mitungha ra pinaagi sa pagsulti Mo usa niana ka buntag. Nganong gipabalik Mo man ako?"

Ug Dihay miingon, "Anaa kay usa ka wali nga moabot alang sa Dominggo. Ang imong teksto nahisulat niini."

Namalandong ako, "Diha ba sa kaha sa sigarelyo?" Akong gibalikan.

Ug nagsugod ako sa pagpamalandong, "Usa ka salaam sa tawong maginhunahunaon," unsa ka malimbongon niini. Kong ang usa ka tawo tawong maginhunahunaon, dili na gayud siya motabaco pa. Apan, nakita mo, ang tawo motulon niana.

67 Nagtoo ako nga duha na kadto ka tuig ang milabay, samtang didto ako sa usa sa mga conbensiyon, miadto ako sa kalibutanong indigay samtang didto kadto sa kasadpang bahin. Ug dihay ilang hulagway ni Yul Brynner ug daghan pa kanila ang didto. Ug ang siyensiya... (Daghan kaninyo ang didto sa mao rang hawanan.) Ug bahin sa kadaotan sa pagtabako, ilang gisulayan pagpaaso ang marmol, ug mikuhag gamayng Q-tip, ug gikuha ang nicotin didto, ug gibutang kini sa likud sa ilaga, ug gibutang siya sa tangkal, sulod sa pito ka adlaw nalukop siyag cancer nga dili na gani siya makalakaw. Nakita mo? Siya miingon... Ibutang kini sa tubig.

Miingon, nga "Salaan..." Miingon ako, "Salaan? Walay butang nga ingon niana." Miingon ako, "Ikaw..." Karon, sila na ang mga siyensiya mismo. Sila miingon, "Dili ka makakuhag aso kung wala kay makuha nga tangis. Ang tangis maoy mahimong aso."

68 Ug ang butang niini, usa ka gimik aron makabaligya pag daghang sigarilyo. Kung mao kana, kong akong... Ayawg paghunahuna nga usa ako ka relihiyoso o fanatico. Ang yawa nga diha sa tawo maoy nagpatabako kaniya aron pagpatay sa iyang kaugalingon... Kung nagkinahanglan si-siyag nicotin sa usa ka sigarilyo, kadto makatagbaw na sa iyang tinguha, karon ang kompaniya mihimo niining usa ka malimbongong gimik, ug miingon, "Usa ka salaam sa tawong naghunahuna." Kinahanglan nga motabako siyag upat o lima ka sigarilyo aron siya makabaton ug daghang tangis (aron matagbaw siya) sama sa gibuhat ning usa. Ang mga Americano namaligyag kamatayon ngadto sa ilang mga kaigsoonan ug mga igsoong babaye. Dili ako mokuha niini.

69 Apan diha niana, namalandong ako, nga "Anaay Salaan sa usa ka tawong may salabutan."

Karon, kong ang tawo motabako, hinumdumi, nga mohatag kini ug lami sa tawong hinabaco. Ug unya dili mo maangkon a-ang-pangandoy sa pagtabaco hangtud nga makakuha kag aso niana aron maangkon-maangkon ang lami. Kinahanglan nga motabaco kag upat ka sigarilyo, o lima, ug mobayad kag labaw pa niini kay sa motabaco ka lang ug usa sa kasarangang sigarilyo. Tan-awa, usa kini ka gimik, gimik sa pagbaligya, aron paglimbong sa mga tawo: Mga Americano. Kung hinumduman ko ang Valley Forge, si George Washington, uban sa duha-sa tulo ka bahin sa iyang mga sundalo, ug walay mga sapatos niadtong matugnawng adlaw, aron lang mag-economiya, ug unya ang mga Americano mibaligyag Americano, ang iyang igsoong lalake ug igsoong babaye, ngadto sa kamatayon, ubos sa mini nga gimik aron pagpanapi, nga mao ang gamut sa tanang pagkadaotan, ang pangandoy sa salapi, ang gugma. Ang tanang butang nangabuung na, sa walay pagkasayud nga kining tanang butanga mangalaglag. Apan kong dili ka motabaco, dili mo maangkon ang lami.

Ug unya namalandong ako, "Anaay usa ka Salaan sa usa ka tawong manginhunahunaon," usa ka Salaan sa tawong manginhunahunaon. Ug akong gikuha ang akong teksto gikan sa "Ang Salaan sa usa ka tawong manginhunahunaon mobunga ug sa kinaham sa usa ka tawong balaan."

70 Busa nagtoo ako nga ang atong mga denominasyon nagabuhat sama nianang tanan, pasudlon ang mga tawo ug tawgon ang ilang kaugalingon nga mga Cristohanon, bisan sa unsang paagi. Ngano man? Kay sila nakakuhag labi pang daghan diha sa ilang denominasyon o sa mga organisasyon. Daghay ato diha niana tungod kay atong gitugotan sila nga mosulod ilalum niini, niana, ug sa uban pa, ug sa bisan unsa nalang. Walay kalainan niana, ilang isulat ang ilang ngalan diha sa libro ug moingon nga sila usa na ka Cristohanon. Mao lang kana. "Oh, pinaagi sa pagtoo kamo naluwas. Kinahanglan nga motoo ka." Ang yawa nagbuhat man usab sa samang butang. Oo.

Kinahanglan nga igaanak ka pag-usab, ug magagikan kana sa Salaan sa Dios. Karon, mao kana ang Salaan sa tawong manginhunahunaon. Akong gikuptan Kini sa akong kamot. Kini dili mobunga ug usa ka denominasyonal nga lami, kondili sa tinud-anay Kini motagbaw sa kainaham sa usa ka tawong balaan, nahibalo ka na.

71 Unsaon man sa usa ka babayeng mubog-buhok pagpakaduol sa maong Salaan? Unsaon man sa usa ka babayeng magsuot ug purol sa pagpakaduol Niini, o sa eslak, samtang ang Biblia nag-ingon, "Dulomtanan sa Dios, alang sa usa ka babaye ang pagsuot bisti nga alang sa lalake"? Ug unsaon man sa usa ka tawo nga maghunahunag bisan unsa sa iyang kaugalingon, ang pagbiya dinhi ug magbistig sama sa babaye, patas-on ang iyang buhok sama sa babaye, hangtud sa iyang mga mata, nga may bangs, ug magkiaykiay sama niana? Iyang isul-ob ang pante sa iyang asawa. Ang asawa mosul-ob sa bisti sa iyang bana. Ug ka salaa sa tawong manginhunahunaon: ang tawong manginhunahunaon dili gayud mobuhat niana, o ang babayeng manginhunahunaon dili gayud mobuhat niana. Ang Pulong sa Dios dili motugot nga palabyon kini.

Walay usa ka butang nga makaikyas pinaagi nianang Pulonga; kay mao kana ang Espiritu Santo, ug Kini mohatud sa Pulong diha kanimo, ug Kini mamungag usa ka kinaham sa tawong balaan.

72 Tan-awa karon, ang Ricketta diha sa kadalanan, gwapa, matahum nga lawas ang gihatag sa Dios kaniya, ug gigamit kini ni Satanas. Ug gibistihan siyag ulagon, sa walay pagkasayud nga usa na lang ka semana sukad karon diya madunot na didto sa lubnganan.

Nagpadulong ako sa kalsada dinhi dili pa lang dugay, aron mowali ako sa conbensiyon sa Assemblies of God didto sa kasadpang kabaybayonan, didto sa usa ka meting sa Tulonghaan sa Biblia sa Habagatang-kasadpan. Usa ka babaye ang naglakaw sa dalan, usa ka gamayng-nagsul-ob ug usa ka gamayng bisti, nagbikini, o kung unsay inyong itawag niini, ug dihay gipangbitay sa sidsid, uban sa kalo sa bakero ug mga sapatos. Nagtungas ako sa dalan. Nakapamalandong ako, "Usa ka kabus nga binuhat, anak sa usa ka inahan ug amahan nga gibutang dinhi aron mahimong anak sa Dios nga babaye, ug nahimong paon sa lit-ag sa yawa." Nakapamalandong ako, "Maayo siguro nga moliko ako ug mobalik, ug sultihan kadtong bataa." Hapit na siya magkaidad sa akong Sarah dinhi, napulog-pito ang panuigon, napulog-unom, o sulosama niana. Namalandong ako, "Dili, maayo pay dili na lang. Mosaka na lang ako sa dalan ug mag-ampo alang kaniya. Tingalig may makakita kanako nga mihunong ug nakigsulti kaniya; maayo pay dili ko pagbuhaton kini."

73 Karon, paminaw, mga anak sa Dios, nahidangat kamo nianang maong dapit, kining mga Jezebel niining adlawa nakigdula kaninyo, apan ang usa ka tawong manginhunahunaon mamalandong una. Mahimong matahum ra siya kaayo; tingalig "makabintaha ako diha kaniya," apan magbayad ka sa imong kalag, bata. Ang uban kaninyo mga kadalagahan anaa niining mga Rickies... Ang Salaan sa usa ka tawong manginhunahunaon mobunga sa kinaham sa tawong balaan. Kamong mga lalaking minyo, kung hikit-an ninyo silang mga kababayan-an diha sa kadalanan nga sama niana, kamong mga anak sa Dios nga lalake, wala ba ninyo maila didto sa sinugdanan? Samtang gipatahum pa gayud pag-ayo sa siyensiya ang mga kababayan-an sa wala pa ang lunop sa kalibutan, hangtud nga ang mga anak sa Dios nga lalake mikuha sa mga anak nga babaye sa tawo (dili mga anak nga babaye sa Dios), ug wala gayud kini hikalimti sa Dios... Ilang gidaot ang tibuok kahimtang: ang siyensiya, milabi pang katahum. Kini gigamit aron...

Himatikdi ninyo ang kaanyag sa mga kababayan-an nga miusbaw ning katapusang mga adlaw kay kini maoy ilhanan sa katapusan; gipamatud-an kini sa Dios. Busa paggamit ug Salaan sa usa ka tawong manginhunahunaon, aron ka makabaton ug kinaham sa usa ka tawong balaan. Maangin ang mo ang imong puloy-anan. Mahiangin ang imong trabaho. Maangin ang tanang mga kabtangan nga naangkon mo, labot pa niana, ang imong kalag. Mobungkag kini sa imong pagpuyo. Mahimo nga lain nang lalake ang moatiman sa imong mga kabataan, o lain nang babaye ang moatiman sa imong mga kabataan.

74 Dawata ang Salaan sa usa ka tawong manginhunahunaon; kay kini mobungag kinaham sa usa ka tawong balaan. Kung moadto kag usa ka barberohan, o sa uban pa, ug sultihan ka nila nga mosakit ang imong ulo, nasayud ka. Dawata ang Salaan sa usa ka babayeng manginhunahunaon, kung unsay giingon sa Biblia (Nakita mo?); unya talikdi kini. Nakita mo? Ayaw pagbuhata kini.

Inyo akong igsoong lalake, ug gihigugma ko kamo. Walay bisan gamayng pagsupak ko kaninyo. Nasayud ang Dios. Ug mao kanay naghimo kanakong makasultig mga butang nga akong ginabuhat, kana tungod sa-sa gugma sa Dios alang kaninyo. Kong usa ka tawo ang moanha diha ug dili mosulti kaninyo, ang inyong pastor nagtugot kaninyo nga mobuhat sama niana, wala siya mahigugma kaninyo. Dili siya makahigugma kaninyo. Wala ko kinahanglana kanang matanga sa gugma alang sa mga babaye. Gusto kong makaangkon ug usa ka balaang lami alang sa akong igsoong babaye. Gusto ko kaniya mahimong tinuod nga akong igsoong babaye, dili aron makaingon ang uban, ug mosulti ang uban ingon nga maanyag ug kung unsa siya, ug kadtong mga rayna sa kaulag, "Misantop siya sa akong..." Huh-uh. Dili. Gusto siyang mahimong babaye gayud.

O Ginoo, pasilunga ako ilalum sa Bato. Oo. Diha sa Efeso 5:26, ang bugtong paagi nga makaadto ka sa maong Bato, mao ang pagpahugas pinaagi sa mga tubig sa pagpalain pinaagi sa Pulong. Husto kana.

75 Karon, ayawg itugot sa yawa nga hisablignan ka sa iyang edukasyon. Ayaw, ayaw. Kini maoy mopatay sa influwensiya nimo. Ayaw tugoti ang yawa sa pagkuha niana, "Ah, sakop man ako sa simbahan diin ang akong inahan mahisakop." Ayaw tugoti ang yawa nga sablignan ka niana. Ang Biblia nagpasidaan nang

daan, diha sa Pito ka mga Kapanahonan sa Iglesia, ug sa mga butang diha, kining tanan nangahimo nang binhi. Husto kana. Ang tanang butang nangadunot. Ang tanang butang nangadunot pag-ayo. Ayaw tugoti siya pagsablig kanimo, nga magaingon, "Ah, usa kini ka hataas nga pamatasan. Labi pa kitang edukado kay unsa kita kaniadto sa karaang mga adlaw."

Ayaw tugoti ang yawa sa pagbutang niana diha kaninyo. Ipakita ko kaninyo ang tibuok niyang programa sa sibilisasyon, edukasyon, sa siyensiya. Iya kining gidala ngadto sa simbahan, ug ayaw gayud pagpaminaw niana. Ipahilayo ang inyong ulo kanila nga mahugaw nga telebisyon ug mga butang ug...

76 Ang atong teksto nagingon, "Ayaw pagpahiyon, kondili magpabag-o ka." Dili kay mosulod ug moingon, "Gikonfirmahan ako niadtong Dominggo." Dili. Sumolod ka ug magpabag-o ka karon, magpabag-o kung unsa ka kanhi ngadto sa unsay gusto sa Dios kanimo.

Karon, nag-agad kini kung unsang matanga sa binhi kanang naa sa sulod nimo. Kong ang usa ka utokan, edukadong binhi ang gikabutang sa sulod mo, adunay usa ra ka butang ang mahimo niini: daoton ka; mao ra kana. Sa pagkaanak sa Dios nga lalake ug babaye, kutob lang nianang butanga ang mamahimo niini. Ang mga katawhan karon, samtang gitan-aw ko, sila nagkinabuhi nga dili gani motoo nga adunay Dios.

77 Pasayloa ako niining panultihona. Kong hisakitan si bisan kinsa tungod niini, wala ko kini tuyoa. Sa milabayng mga Dominggo gidapit ako sa akong kaugalingong anak nga dalaga sa pag-adto sa telebisyon ug motan-aw sa usa ka relihiyosong panag-awit. Buntag kadto sa Dominggo. Gusto kong hidunggan si Oral Roberts diha sa iyang tulomanon. Gisultihan ko sila nga pahibaw-on ako. Miingon, "Nakadungog ka niini, mao kini ang nabantug nga huni sa awit." Ang akong anak nga lalake nagtindog didto misulti kanako bahin niini usab. Ug akong giablihan kadtong maong telebisyon...

Nag-abang kami gikan sa usa ka babaye nga may telebisyon sa iyang balay. Wala gayud akoy tinguha nga magbaton niini sa akong balay. Wala, sir. Wala ako magkinahanglan nianang butanga sa akong balay. Mobuto kini pinaagi sa akong pusil. Wala akoy tinguha nianang butang sa yawa. Wala, sir. Apan may...

78 Sultihan ko kamong mga taga Arizona nga ania dinhi. Nakita ba ninyo kadtong gipamahayag sa miaging adlaw sa tulonghaan, dili ba? Otsienta porsento sa mga kabataan sa mga tulonghaan sa Arizona nag-antus sa balatian sa maayong pangisip, ang kan-umag-pito kanila ka porsento tungod sa pagsigig tan-aw sa telebisyon.

Nan ngano man kana? Maayo pay gamiton mo ang imong pusil. Nakita mo? Karon, ayaw tugoti ang yawa nga sabligan ka niana. Ayaw, sir. Karon, mga katawhan, sumala sa ako nang giingon, ang mga katawhan nagkinabuhi ingon sa daw dili sila modangat sa hukmanan.

Kining mga batang lalake ug mga batang babaye, diha silay familya nga Indian, ug sa tanan pang mga butang. Naghunahuna ako sa usa ka tawo nga ginganlag si Mr. Pool nga maoy nangulo niini. Ug kong may nakita man akog usa ka bag-ong mabugalbugalon nga mga huni, kadto maoy ilang pamaagi sa pagbuhat niini; usa ka panon sa mga Reckies ang nagtindog didto, nga naglamanohay sa ilang mga kamot pataas-ug-paubos.

79 Nakadayeg ako pag-ayo niadtong usa ka batan-ong lalake dinhi nga mikanta ning buntaga, ambongan tan-awon sama sa usa na ka hamtong nga tawo. Nakaangay a-ako niana. Samtang ka-kamong mga negosyanting lalake usahay dinhi mokuha kamog panon sa mga Rickies nga patindogon dinhi, ug molukso ug mosinggit, ug magpadayon, ug mouton hangtud nga molagum ang ilang mga nawong; ug dili maoy pagkanta, usa lang kana sa paghimog siyentificanhong kasaba. Ang pag-awit mao ang huni nga gikan sa kasingkasing.

80 Ug namalandong ako, "Unsang kamakaloluoy. Unsang kamakau-ulaw kini." Giunsa ang pagpailalum niini sa ngalan sa relihiyon, nagbuhat sila sama nga wala nay Dios. Dihay miingon, sa miaging adlaw, sa usa ka lalake nga mikuyog sa akong anak nga babaye. Usa ka Cristohanong lalake miingon, mihatag kinig maalamong pamahayag bahin kang Adan ug kang Eva, nga nagkanayon, "Si Eva samtang naglakaw sa tanaman, miingon, 'Mga anak, nakita ba ninyo kung unsang kahoya kana?' Miingon, 'Mao kana diin ang inyong inahan nagpakaon kanato sa gikan sa balay ug sa puloy-anan.'" Tiaw mo ba, ingon nga usa ka malig-ong Cristohanon, nga midawat sa saad sa Pulong sa Dios ug iitsa kini ngadto sa alad sa baboy. Naglihok sila ingon sa daw dili moatubang sa hukmanan. Apan dalhon gayud sa Dios ang tanang gililong ngadto sa hukmanan. Sila nagkinabuhi ingon sa daw walay Dios.

81 Dili ko gustong tawgon sila nga usa ka buang, tungod kay ang Biblia nag-ingon... ang buang, dili husto. Si Jesus nag-ingon niini nga dili. "Ayawg hinganlig buang ang usa ka tawo." Apan diha sa Salmo 14:1, "Ang buang nagingon sa sulod sa iyang kasingkasing, 'Walay Dios.'" Nakita mo? Dili si-sila... Dili ko sila tawgon nga mga buang, apan sila nagalihok nga mao sila. Nakita mo? Naglihok sila nga daw mao.

Busa nakita ninyo kung hain na kita karon, maingon nga daw walay Dios. "Ako membro sa simbahan.

Ug ang tanang butang, ang Biblia, maoy usa ka kumidya. Ang among simbahan nahibalo nga unsay ilang gipadulngan." Oo, paingon gayud sa impiyerno. (Mao kanay tinuod.), diha sa ilang dalan, anaa na sa siyensiya ug sa edukasyon, tiyologikal nga mga seminaryo ug uban pa, naghuyop kanila paingon sa dalan. Ang Espiritu Santo wala makahigayon sa paghatag ug usa ka pinadayag sa walay pulos; ang seminaryo maoy namutol niining tanan.

Ang Espiritu Santo maoy mogiya kanato, dili ang seminaryo, dili mga Obispo ug mga magtatan-aw, ug uban pa. Ang Espiritu Santo maoy atong Pangulo. Uh-huh.

82 Si Cain usa ka tawo nga sama niana. Siya usa ka tawong relihiyoso kaayo. Karon, kong relihiyon mao pay gikinahanglan mong tanan, nan ang Dios dili matarung tungod sa paghukom kang Cain. Tungod kay siya usa ka relihiyoso (Nakita mo?) usa ka relihiyoso ug matinud-anon sama kang Abel. Karon hinumdumi, siya naghunahuna sa Dios; siya misimba sa Dios; aduna siyay simbahan; siya nagtukod ug usa ka halaran; naghimo siyag halad; siya nag-ampo; siya misimba; apan gisalikway siya. Bisan kung unsa pa... Si Esau mao man usab. Nakita mo?

Ang relihiyon (Nakita mo?), mao kanay nigosyo ni Satanas, dili ang pagpatay sa tanan, kondili ang paghugaw niini. Kana lang. Dili niya patyon ang tanang butang. Oh, dili ang mga komunista, dili, dili; ang anticristo dili mao ang komunista. Ang Biblia nag-ingon, "Hilimbongan niini ang pinili kong mahimo pa." Ayawg tagda ang puthaw nga curtain, kondili kadto usa ka mapula. Uh-huh.

83 Apan, himatikdi. Si Cain moadto aron mosimba, apan dili mao nga binhi ang diha kaniya: kaliwat sa serpent. Ang hinagashas sa serpent mitingog sa ibabaw niya, tungod kay siya binhi man sa babaye. Siya nahibalo sa hingpit nga kabubot-on sa Dios, apan nagdumili siya sa pagbuhat niini. Nasayud ba kamo niana? Si Satanas nasayud sa kabubot-on sa Dios, apan nagdumili lang sa pagbuhat niini.

Tan-awa, iyang nakita ang Dios nga mipaluyo sa mensahe ni Abel. Karon, gusto kong mamalandong kamo; gamita ang Salaan sa tawong mangihunahunaon karon kadali. Ang hustong mensahe ni Abel, nga gipaluyohan sa Dios nga maoy Kamatuoran... Nagpaduol na ba kamo karon? Uh-huh. Ang mensahe ni Abel maoy gidawat, ug si Cain nakakita niini ug nahibalo nga ang Dios nagpaluyo sa maong mensahe, pag-ayo. Apan dili lang siya makabuhat niini. Ang iyang garbo maoy nagpahilayo kaniya gikan niini. Husto kana, ang iyang garbo dili motugot nga mobuhat siya niini. Iyang nakita nga ang Dios nagpaluyo sa mensahe.

84 Ang ingon daw mao na kini karon, malisud kaayo sa mga katawhan ang pagpaubos sa ilang kaugalingon sa Pulong sa Dios. Dili lang si-sila makabuhat niini. Ilang ikapaubos ang ilang kaugalingon ngadto sa kredo sa simbahan, oo, apan dili ngadto sa Pulong sa Dios.

Kong gusto mangita niini, adtoa ninyo... Ania akoy mga Kasulatan dinhi, nga maoy akong gibasiha niini: Genesis 4:6 ug 7. Ang Dios miingon kang Cain, giingnan, "Nganong nangil-ad man ang imong panagway? Nganong napuno ka man sa katig-a, ug milakaw? Nakadungog ka lang sa mensahe nga makapahiubos kanim." Miingon, "Nan, unsaon mo man kana? Nganong nangil-ad man ang imong panagway, tungod ba kay wala ako moanha sa imong simbahan? Nganong gibuhath mo man kini?" Gigamit mo ba ang Salaan sa tawong mangihunahunaon? Nakita mo?

O kaha, "Nganong wala man... Nganong ingon man niana ang imong tinan-awan?" Miingon, "Kong nagbuhat ka pa ug maayo, sama sa gibuhath sa imong igsoon didto; dawaton ko ikaw ug panalangin ka. Akong buhaton kanim ang samang butang." Apan dili siya makabuhat niini. Siya miingon, "Karon, kong dili ka mo man, ang sala sa pagkawalay pagtoo magahay-ad sa imong pultahan."

85 Karon, kung sultihan ta nila, nga "Ang mga adlaw sa mga milagro nangagi na." Ug ilang makita kini nga gipamatud-an sa hingpit ug gilig-on (Nakita ba ninyo?), kining mga butanga nga gisaad sa Dios nga Iyang pagabuhaton ning katapusang mga adlaw, diha sa Pinadayag 10, Malaquias 4, kanang tanang mga butanga sa hingpit gipamatud-an gayud, kung unsay mahitabo, mga kaigsoonan? Unsa may nahitabo, Nakita mo?

Kong dili man sila, ang pagkawalay patoo, nga mao ang sala... Adunay usa ra ka sala; mao kanang pagkadili-matinoohon. Husto kana. Dili ka hukman tungod kay moinum ka, motabako, momaskada, mosul-ob ug purol, mobuhat bisan unsay imong ginabuhat. Dili, dili kana maoy molaglag kanim. Ang imong pagkawalay pagtoo. Kong motoo ka, nan dili ka magbuhat niana. Nakita mo? Ang usa ka magtotoo dili gayud mobuhat niana. Iyang gamiton ang Salaan sa usa ka tawong mangihunahunaon (Tan-awa, nakita mo?), o ang Salaan sa usa ka babayeng mangihunahunaon, bisan asa ning duha. Maayo gayud. Apan, nakita ninyo, ang sala magalubog diha sa pultahan.

86 Karon, himatikdi kung unsay nahitabo kang Cain, kini pagabuhaton sa gihapon ang mao ra ning panahona. Kadto maoy nakapakalagiw kang Cain usa ka mapatuyangon nga makasasala. Iyang gituyoan ang pagkamasukihon. Ang matag tawo mahimong sama niana. Masukihon kaayo human makakita sa mensahe ni Abel nga gipamatud-an sa Dios, nga kadto mao ang kamatuoran, ug midumili sa pagbuhat

niini. Mao ra sa gihapon ang pagabuhaton. Ug unya iyang gilabang ang utlanan nga linya.

Anaay usa ka linya nga mahimong imong labangon. Nasayud ka niana, dili ba? Karon, mga ministro, dinhi ug sa anaa sa-sa mga telepono diin kining maong sibya mitadlas sa nasud, naila mo ba kana? Kung makita mo ang Kasulatan, ug dili ka mobuhat niini, ang Dios dili kanunay... Iyang... Oh, magpadayon ka, ug mapanalanginan. Mao man usab ang matag usa sa Israel, didto sila magpuyo sa kamingawan, ug nanganak, nananum, ug gipanalanginan, ug uban pa, apan ang matag usa kanila hingpit nga nahimulag gikan sa Dios. Si Jesus nagsulti sa ingon. Oh, oo, ang Dios manalangin kanimo, apan mawala ka. Oo. Mao kanay giingon sa Biblia karon; mao kanay Iyang giingon.

Himatikdi, mahimong latason mo ang nag-ulang nga linya. Motoo ka ba niana? Gibuhat kana ni Cain.

87 A-atong ablihan dinhi kadali; sa mga Hebreohanon 10:26. Tan-awon ta kong makita ko kini dayon. Sa Libro sa mga Hebreohanon, capitulo 10 ug sa, nagtoo ako, sa bersiculo 26. Akong gisulat dinhi. Kadali lang, kong makaantus kamo uban kanako, ug atong basahon Kini kadali. Sige, ania na.

Kay kong magpadayon ta sa tinuyo nga pagpakasala human nato... madawat ang kahibalo sa kamatuoran, wala nay nagpabilin pang halad inihaw alang sa sala,

Kondili ang usa na lamang ka makalilisang nga pagpaabot sa hukom ug kabangis sa kalayo nga magaut-ut sa mga kaaway.

Kana mao ang MAO KANA ANG GIINGON SA BALANG PULONG SA DIOS. Kong atong tuyoon ang dili pagtoo tapos nato makita Kini ug madungog Kini, nan atong gilatas ang linya. Wala na gayuy kapasayloan pa alang niini; kay imo nang gilabang ang linya.

"Oh," kamo moingon, "Ang Dios nanalangin sa gihapon kanako." Oh, oo.

88 Hinumdumi ang Israel, ang utlanan... Samtang ang Dios mihatag kanilag saad, didto sa yutang balaan-didto sa yuta, kadto nag-agas, ang gatas ug dugos. Ug sa gipadala ni Moises si Caleb ug si Josue, ug ang mga maniniid, aron pag-una, ug pagsusi sa yuta, ug nagdala sa maayong kalig-onan, ang napulo kanila miingon, "Dili ta makahimo niini. Dili nato mahimo.

Gitan-aw ang kalisud didto. Mamahimo kitang mga fanatico. Mao ray ania kanato kining magagmayng mga butang aron makig-away. Tan-awa kung unsay anaa kanila. Dili ki-kita makahimo niini. Dili kita makahimo niini."

Si Josue ug si Caleb miingon, "Labaw pa kitang makahimo niini. Ang Dios maoy naghimog saad."

Ug, hinumdumi, namalik sila. Didto kadto sa Kadeshbarnea. Ug namalik sila ug nangahimong mga naglatagaw didto sa kamingawan. Ug ang matag usa kanila nangamatay ug nangahaw sa dayon. Mao kanay giingon ni Jesus.

Ayaw paglabang nianang nagaulang nga linya. Nakita mo? "Kung nasayud ka sa pagbuhat ug maayo, ug wala mo kini buhata, sala kini alang kanimo."

89 Ang Israel nagbuhat usa sa ingon. Tapos sa pagkakita nila kang Moises nga gipaluyohan, ug gitugotan si Balaam nga mosablig kanila, kadtong bililhong gipaluyohan nga binhi... Pastor, ayaw gayud pagsultig pasipala batok niining Pulong. Tan-awa si Balaam, usa siya ka profeta, ug nakakita siya sa binhi sa Dios nga gipaluyohan. Apan ubos sa iyang kaugalingong bantugang denominasyon diin siya magpuyo, sa Moab, nakita kadtong panon sa mga naglatagaw nga nagsingabot sa yuta; iya kining gisabligan, ug miingon, "Nan, kadali lang. Kitang tanan mga Cristohanon man. Kitang tanan lunsayng mga magtotoo. Tan-awa, ang among mga ginikanan ug ang inyong mga ginikanan mao ra. Dili ba mga anak man kita ni Lot? Dili ba si Lot pag-umangkon man ni Abraham? Dili ba pariha ra man kita? Magmininyoay ta ang usag usa." Ug ang Israel, sama kang Eva didto sa tanaman sa Eden, mitugot nga si Satanas mosablig kaniya, iya usab gisabligan ang Israel pinaagi sa usa ka mini nga profeta. Samtang, ang tinuod nga profeta diha uban kanila, uban sa Pulong nga gipaluyohan. Apan pinaagi sa inutok nga kalaam sa pagsabot, iyang gisabligan sila. Hunahunaa kini. Karon, wala gayud kadto mapasaylo; ang sala wala gayud mapasaylo.

90 Ang mga binhi nangadunot diha sa alagianan sa pagpangalagad diha sa dalan paingon sa yuta sa saad. Ang matag usa kanila nangamatay ug nangadunot, diha gayud simbahan diha sa linya sa pagpangalagad nga nagasunod sa Dios, ug mitugot kang Satanas nga mosablig sa ibabaw nila, sa edukasyonal, inutokan nga pagbati, nga magaingon, "Oh, pariha ra kitang tanan; kitang tanan mga anak sa Dios." Dili ka. Apan ilang gitugotan kadtong mini nga magtutudlo nga mosablig kanila pinaagi nianang inutokan nga pagbati sa iyang pagpakaangkon niini.

Ug pariha ra sa ginabuhat karon sa Ecuminikal nga Concillo (Nakita mo?), pariha ra, "Oh, maghiusa kitang tanan sa usa ka dakung organisasyon." Ang inyong tibuok sistema sa organisasyon iya sa yawa. Kana mao ang marka sa mapintas nga mananap, diha sa Biblia. Anaa na akoy libro niana sa dili madugay, kong itugot sa Ginoo.

91 Himatikdi, sa panahon ni Noe, nakita nga ang Pulong gipatindog aron molutaw... Karon, itugot nga mohatag ako ug gamayng pamahayag dinhi. Ang Pulong gitapok aron mausab gikan sa yuta paingon ngadto sa kapanganuran. Gipakita ang kahimtang sa maong butang; apan uban sa ilang inutokan nga pagbati, nangatawa sa atubangan sa profeta, nga si Noe, samtang nanagna siya alang sa katapusang panahon. Apan unsa may gibuhat... Kadtong gitukod gibuhat pinaagi sa Pulong sa Dios, gibulit sa sulod ug sa gawas uban sa pag-ampo ug pagtoo. Sa paghiabot na sa ulan, ang tanang mga utokan nga pagbati sa relihiyon nangamatay ug nangadunot diha mismo sa-diha mismo sa ilang mga kasimbahanan, diha sa ibabaw sa yuta. Ug ang arka milutaw ibabaw niining tanan. Ang siyentificanhong hilo ang binhi mangadunot diha sa paghukom.

92 Nan unsa may atong gipaningkamotan sa pagbuhat? Naningkamot ba kita sa pagpalig-on sa atong simbahan o naningkamot ta sa pagpalig-on sa Pulong sa Dios? Unsa may atong gipaningkamotan sa pagbuhat? Unsa may tumong sa atong trabaho? Naningkamot ba kita sa pagpabalik sa mga katawhan dinhi niini? Unsa may gipaningkamotan niining bantugan nga si Eva sa pagbuhat dinhi niining katapusang mga adlaw, niining iglesia nga Eden?

Mohunong na ako dihadiha, igsoon, tungod kay nalangan na ta. [Usa ka igsoon miingon, "Padayon!"-Ed.] Hatagi pa akog laing kinse minutos, ug mohunong na ako sa akong-sa akong mga Kasulatan dinhi. Sige. Nasayud ako. Kitang tanan... Tingalig ang katawhan gusto nang mosulod dinhi ug manghinlo dinhi. Apan ingon sa dili na a-ako gustong mohunong. Magdali ako. Sige.

93 Tan-awa, ang dakung siyentificanhon, edukasyonal, haybrid nga Eva karon, nga gitawag iglesia, unsay iyang gipaningkamotan nga buhaton? Nagtinguha ba siya pagpataas sa Pulong sa Dios, ug tugotan ang katawhan pagbuhat sa paagi nga ilang ginabuhat? Wala nila gamita ang Salaan sa tawong mangihunahunaon, o ang Salaan sa Dios. Tan-awa kung unsay ilang gipagawas. Ang ilang kaugalingon maoy ilang gituboy. Ang simbahan, diha sa iyang binhi nga daot sa programa sa kaalam, maoy nagbanlud sa tibuok kabuhatan nga mahimong siyentificanhong ignorante sa Pulong sa Dios. Karon, akong bantayan kadtong maong mga pamahayag; dili ako mopabilin ug dugay kaayo niana karon, aron pagtapos. Siyentificanhong ignorante... Samtang ang Dios, dinhi mismo sa kalibutan, nagabuhat sa mga butang nga Iyang ginabuhat pinaagi sa Iyang gisaad nga Pulong, ug ilang gilimud Kini ug mipahilayo tungod kay sila mga ignorante man nga siyentificanhon: siyentificanhong ignorante.

94 Mipahiyum ako tungod kang Igsoong William nga ania dinhi, ug misulat sa gamayng papel, "Nalangan ka na sa tibuok hapon," o mao kana. Apan gipasalamatan ko kana, maayo kaayo kana.

95 Apan ang mga katawhan nag-nagpatuyang sa pagpakasala. Kini maoy nagbanlud sa-sa tibuok sistema sa kalibutan sa simbahan karon ngadto sa tinuyo nga pagpakasala batok sa Dios. Oh, ang yanong kaugandang maoy magpamatuod kaninyo nga tinuod kini. Oo.

Ang tabil sa kaulag maoy nagbuta sa ilang mga mata, sa Pulong sa Dios, ug iyang nakita ang iyang kaugalingon nga hubo na usab. Nahibalo kamo, ang Dios, sa Pinadayag 3 nagaingon, "Umari ka ug magpalit ug tambal sa mata gikan Kanako, aron mabuka ang imong mga mata." Nakita mo? Ang tambal sa mga mata mao ang Iyang Pulong.

96 Nasayud kamo, sila miingon, "Ah, kining tawhana nagtuon ug kap-atan ka tuig aron makaangkon sa iyang mga titulo. Siya usa na ka B.L.D., D.D., ug kining tanan." Kini...

Nasayud ba kamo kung unsay giingon ni Jesus bahin niana? Siya miingon, "Ipalimud sa tawo ang iyang kaugalingon." Gibuhat kini ni Pablo. Kamo moingon, "Dili kana maoy gipasabot niana."

Nan, nganong gisunod man lagi kini ni Pablo? Siya miingon, "Wala ako moanhi kaninyo uban sa makabibihag nga mga pulong sa kinaadman sa tawo, tungod kay inyong matukod ang inyong mga paglaum sa ibabaw niana. Apan miabot ako kaninyo diha sa gahum ug sa pagpasundayag sa Espiritu Santo, aron ang inyong pulong mamahimong-ang inyong pagtoo mahipasukad diha sa Pulong sa Dios, dili kay sa pagpasundayag sa kinaadman."

97 Maingon nga ang mga katawhan nawad-an na sa ilang yanong kaugandang ug pagkapinasahi. Dili na sila sama sa ilang naandan. Ingon kini kaniadto kung ang profeta moingon KINI MAO ANG GIINGON SA GINOO, ang katawhan mokurog. Oo, mangurog gayud sila. Ang mga katawhan manglihok, tungod kay mangahadlok sila. Apan karon nangawala na ang tanan nilang kahadlok niini. Dili na sila mahadlok sa Dios.

Si Solomon miingon, "Ang-ang pagkahadlok sa Dios maoy sinugdanan sa kaalam," sinugdanan pa niini.

Apan ang profeta makahimo pagsulti MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO; ang katawhan moingon, "Binuang." Tan-awa, wala nay paglaum kanila. Kini... Sila moingon, "Oh, mga utokan kita. Mga makinaadmanon kita; dili kinahanglan nga modawat ta nianang mga butanga. Nasayud kita kung unsay atong gihisgotan."

Mao usab kini ang karaang panultihon, nga ang mga buang magalakaw nga sinapatahag lansang ang

mga sapatos, diin ang mga Manolunda mangalisang sa pagtunob. Oo.

98 Karon, unsa ba ang kausaban? (Sa madali.) Unsaon nato sa pagpakaangkon niini? Unsa ang pagkausab? Ang Dios maoy mobuhat niini pinaagi sa Espiritu sa Iyang Pulong. Iyang bag-ohon. Iyang gitanum ang Iyang Binhi, gisablig ang Iyang Espiritu sa ibabaw Niini, ug Kini mohatag ug bunga. Ang Iyang Espiritu Santo mobag-o sa Binhi nga Pulong ngadto sa pagkalinig-onan sa matag matang niini.

Unsang matanga sa pagkabinhi ikaw, kana magpakita kung unsay anaa sa sulod nimo. Dili ka makatago niini. Bisan kung unsa ka sa sulod, kini makita sa gawas. Dili ka gayud makatago gikan niini. Dili mo mahimo nga bisag unsa kanang kahoya kondili kung unsa kini. Tan-awa, mopadulong gayud ki-kini nianang kahimtanga. Ang Espiritu Santo mobag-o sa mga binhi nga anaa sa sulod niini. Bisan kung unsa pang matanga sa pagkabinhi kini, Kini mobag-o gayud niini. Kong kini daotan, mobunga kinig daotan. Kong kini usa ka tigpakaaron ingnon, kini mobunga ug tigpakaaron ingnon. Kong kini usa man ka tinuod nga Pulong sa Dios, kini mamunga sa tinuod nga anak sa Dios nga lalake ug babaye, pinaagi sa Salaan sa usa ka tawong mangihunahunaon. Kung moturok na ang binhi, kini moturok pinaagi Niana; Kini mamunga sa anak sa Dios nga lalake ug babaye.

99 Usa niana ka adlaw samtang ang kalibutan naglubog diha sa kangitngit sa kagubot, ang Dios... Karon, paminaw pag-ayo, tungod kay dili na ta mosulti, kadali na lang.

Paminaw. Usa ka adlaw samtang ang kalibuta anaa na usab sa tanang matang sa mga relihiyon, pagpanghunaw sa mga kamot, sa mga kulon, magsul-ob sa nagkalainlaing kupo ug mga kalo, ug uban pa, kini naglubog sa taliwala sa laing kasamok na usab. Ang tinuod nga Israel sa Dios mitipas na pag-ayo gikan sa mga kasugoan ug mga tulomanon sa Dios, matud ni Jesus, "Kamo pinaagi sa inyong mga kalagdaan nagahimo sa Pulong sa Dios nga walay hinungdan ngadto sa katawhan pinaagi sa inyong mga kalagdaan." Ug tan-awa silang mga balaang kaparian, ilang gitawag sila; ug si Jesus miingon, "Kamo gikan sa inyong amahan, nga mao ang yawa, ug ang iyang mga buhat maoy inyong ginabuhat." Tan-awa, mao kanay hustong giingon Niya.

100 Karon, kung ang kalibutan naglubog man nianang matanga sa pagkabutang, ang Espiritu sa Dios milihok na usab sa ibabaw sa Binhi nga ginahin nang daan. Iyang gilalin ug gibag-o sa Isaias 9:6 diha sa saad Niini; Siya, ang Dios, nahimong unod aron pagluwas nianang panahon sa kagubot. Sa dihang gilalang ang tawo sumala sa dagway sa Dios, ania karon ang Dios, pinaagi sa profeta nakakita na niini... Karon, hinumdumi ang Pulong, nakita na kini sa profeta, mao ra nga profeta ang nakakita kang Satanas ning katapusang mga adlaw (Nakita mo?), niining pamaagi sa edukasyon ug sa mga butang nga iyang gibatonan, sa relihisong pamaagi. Mao ra nga profeta, sa Isaias 9:6, ang miingon, "Alang kanato ang usa ka Bata natawo, alang kanato usa ka Anak gihatag; ug ang Iyang Ngalan pagatawgon Magtatambag, Ang Princepe sa Kalinaw, Ang Dios nga Makagagahum, Ang Amahan nga Walay katapusan. Ug ang Iyang pagmandu walay katapusan." Ug kanang Pulonga mao ang Pulong sa Dios. Ug ang Espiritu nagalihok sa ibabaw nianang Pulonga, ug Kini naumol sa sulod sa tagoangkan sa usa ka ulay (Amen.), usa ka anak matawo, dili kay binuhat, kondili natawo.

101 Si Satanas naningkamot ug naningkamot na usab sa pagsablig Niini. Iyang gidala Siya sa itaas ug miingon, "Kong ikaw mao man ang imong giingon nga mao ikaw, nan buhata ang kining mga kaayohan dinhi alang kanako. Ipakita kanako kung naa kay mahimo niini. Himoa kining tinapay-ug kining mga bato nga tinapay. Tan-awon ta kung makahimo ka, tungod ka yang Kasulatan nagaingon man nga mahimo mo kini."

Oo, apan tan-awa silang relihiyosong mga yawa karon mosulti usab nianang samang butang? "Kong anaa pa may butang sama sa Langitnong kaayohan; ania karon si Igsoong Talpulano, pakitaa kami nga imong ayohon siya."

Kanang mao ra nga yawa ang misuok kang Jesus, didto sa cros, nga nagaingon, "Kong ikaw Anak man sa Dios, manaug ka diha sa cros."

Ang Pulong nag-ingon nga Siya mao ang Anak sa Dios. Ang Espiritu nagpamatuod nga Siya mao ang Anak sa Dios. Ang Isaias 9:6 natuman. Ug sa mianging gabii, daghan kaninyo ang diha sa sibya sa kahanginan ang nakadungog nga naghatag kitag hapit magkan-uman ka-talagsaong mga Kasulatan, maoy akong pagtoo, nagpamatuod nga ang Kasulatan nag-ingon nga Kana mao Siya.

102 Oh, si Satanas naningkamot ug naningkamot na usab aron buhaton ang tanan. Usa ka gabii, samtang naghigda sa ulin sa barko, iyang nakita Siya nga nagkatulog. Ug siya miingon, "Akong patyon Siya karon dayon." Apan wala niya mahimo.

Iyang gisulayan ang pagtintal Kaniya aron mobuhat ug dili matarung butang, apan wala siya makahimo niini. Ngano man? Kay gikasabligan na siya sa tambal sa pagkaginahin nang daan. Kini dili na hilimbungan. Dili, dili na. Ang Pulong nag-ingon nga anhi siya dini. Amen. Wala nay yawa nga makasamok pa Kaniya, ug wala nay laing anak sa Dios nga ginahin nang daan nga makailog sa iyang dapit. Siya

gikasabligan nag tambal. Ang hilo ni Satanas, denominasyonal nga doctor dili na man gani makatandog Kaniya. Nagpadayon siya, wala nay si bisan kinsa nga makasamok paniya. Nakita mo? Dili na kini makadulot Kaniya.

103 "Tan-awa, ako Ikawng himuon nga obispo sa tibuok kalibutan. May kagahum ako sa ibabaw niini. Kong mosimba ka lang kanako, dali apil sa akong pundok, kay a-ako Ikawng buhaton nga magmamandu. Mopaubos ako, ug ituboy Ka."

Siya mitubag, "Pahawa Kanako, Satanas. Kay nahisulat kini, 'Maoy simbaha ang Dios, ang Pulong, ug Siya lamang maoy alagara.'" Ug unya usa ka adlaw...

Diha nianang Tawong bantugan, gusto kong mopabilin diha kadiyot.

Apan usa ka adlaw, ang Espiritu milihok na usab sa ibabaw Niya; tungod kay may mga Pulong pa nga nahisulat bahin Kaniya, nga gikan sa Dios, pinaagi sa profeta, "Ug Siya gidala ngadto sa ihawan sama sa nating karnero."

Ug ang Espiritu milihok sa ibabaw Niya, ug gidala Siya, ug mipaadto Kaniya sa krus sa Kalbaryo. Didto Siya namatay. Ug ang tanan nga gihisgotan bahin Niya diha sa Iyang kamatayon, natuman aron pagdala ug Kahayag ug Kinabuhi ngadto sa tanan nga ginahin nang daan nga binhi sa Dios nga anaa sa ibabaw sa yuta. Siya ang nagdala sa paagi aron buhaton kini. Ania ang Binhi; ang Espiritu maoy nagdala sa Kinabuhi, nga nagbag-o sa mga anak sa Dios nga lalake ug babaye gikan sa kalibutan niining mangitngit nga kahimtang ngadto sa pagka-anak sa Dios nga lalake ug babaye.

104 Ayawg kapangdol nianang pulonga, "ginahin nang daan." Nahibalo ako nga napangdol ka. Apan, paminaw, dili Kini akong pulong. Kini usa sa mga Pulong sa Dios. Gusto ka bang mobasa niini, basaha ang mga taga Efeso 1:5, diin, "Siya migahin kanato aron mahimong sinagop nga mga anak pinaagi kang Jesu-Cristo." Nakita mo?

Tugoti ako sa pagpahayag niini bisan kadali lamang, sulod sa-bisan kadali ra aron isayisay kini diha sa iyang salabotan. Paminaw. Sa didto pa kamo sa inyong amahan sa sinugdanan, usa pa ka kagaw nga binhi... Nahibalo ba kamo niana, ang matag usa kaninyo? Didto pa kamo sa inyong mga kaapo-apohan-kaapo-apohan usab, nahibalo ba kamo niana?

Basaha ang Libro sa mga Hebreohanon, diin atong makita kana nga si Levi mihatag sa ikapulo samtang didto pa siya sa bat-ang ni Abraham, upat ka mga kaliwatan ang nagsunod kaniya. Sa dihang mihatag si Abraham sa ikapulo kang Melquisedec, kadto giisip sa iyang apo-apo-apo nga nagsunod kaniya, ug siya didto pa sa bat-ang ni Abraham. Diha ka niana. Nakita mo?

Kamo diha na sa bat-ang sa inyong amahan, apan ang inyong amahan dili makasinaluhay uban kanimo hangtud nga ikaw nabalhin ngadto sa pagkalawas nga unod.

105 229Ang akong anak diha dinhi na kanako. Nagkinahanglan a-a-akog usa ka anak nga lalake, apan dinhi pa siya sa akong sulod. Nakita mo? Dinhi na siya sa sulod nako. Apan pinaagi sa kaminyoon, siya nabalhin ngadto sa pagkatawo sama kanako, ug unya nahimo siyang sama kanako.

Ug ikaw nahimong sama sa imong mga ginikanan (Nakita mo?), tungod kay diha na kini kanimo sa sinugdanan. Karon, kong kita mga anak man sa Dios, ang Iyang mga kinaiya... Kinsa mao kamo ang usa ka sa kinaiya sa inyong amahan, dili sa inyong inahan; sa inyong amahan. Ang kinabuhi anaa sa inyong amahan. Nakita mo? Ug karon, ang inyong inahan usa ka inkyubitor nga maoy nagsamkon kaninyo, nagsamkon sa binhi sa inyong amahan. Nakita mo?

106 Ug ang kalibutan, sa unod, mao usab ang inkyubitor nga ang samkong sa binhi sa Dios. Tan-awa, husto gayud. Dili ang kalibutan, kung unsa kadaku ang kalibutan; ingon niana ang kadaku sa Dios nga nagbuhat niini. Tan-awa, nakita mo?

Karon, kong ikaw usa man ka anak sa Dios nga lalake ug babaye, nan didto na kamo sa Dios sa sinugdanan. Kamo mao ang Iyang bunga. Kong wala man kamo didto, nan wala ka gayud ug dili mahimong mahiadto ka.

Tungod kay, dili mahimong akoy magdala, gikan sa akong bat-ang ang anak niining tawhana dinhi o nianang tawhana diha, mao ray akong madala ang akong kaugalingong mga anak, ug sila maoy magdala sa dagway. Hallelujah. Nakita ba ninyo kini?

107 Mga anak sa Dios nga lalake ug babaye sa sinugdanan. Karon, paminaw. Kamo nakabaton sa Kinabuhing Dayon, matud ninyo. Kami nagatoo niini, nga kami nakabaton sa Kinabuhing Dayon. Oh, adunay usa ra ka matang sa Kinabuhing Dayon, ug mao kanang Dios. Mao ra kanay bugtong butang nga dayon, mao kanang Dios. Nan kung anaa kay Kinabuhing Dayon, kanang Kinabuhi nga anaa kaninyo diha gayud kanunay, ug kamo diha na sa bat-ang sa Dios bisan sa wala pa ang kalibutan. Ug bisan gani ang Pulong Mismo... Si Jesus Mismo gitawag nga Pulong, ug diha sa San Juan 1, nag-ingon, "Sa sinugdan

mao na ang Pulong, u gang Pulong kauban sa Dios, ug ang Pulong mao ang Dios. Ug ang Pulong nahimong unod ug mipuyo uban kanamo." Sa ingon diha na kamo sa bat-ang ni Jesus, ug miadto sa Kalbaryo uban Kaniya. Kamo namatay uban Kaniya, ug nabanhaw kamo uban Kaniya. Ug karon kita nagalingkud na sa langitnong mga dapit diha Kaniya, napuno sa Iyang Espiritu, mga anak sa Dios nga lalake ug babaye. Namatay uban Kaniya, nabanhaw uban Kaniya, nabanhaw uban Kaniya. Oo.

108 Karon, unya, karon... Karon makahimo ka sa pagpakighiusa uban Kaniya. Kaniadto dili ka makahimo, tungod kay Pulong ka pa man lamang diha Kaniya, usa ka binhi. Apan karon Iya kanang gipadayag, ug karon gusto Niya nga ikaw makigsalo uban Kaniya. Ug nanaug Siya, nahimong unod aron sa hingpit makigsalo Siya uban kanimo. Nakita mo ba ang hingpit nga panaghiusa? Oh, na, silang halaglum nga mga tinago sa Dios, unsang pagkakahibulongan. Tan-awa, ang Dios dili makahimo sa pagpakigsalo diha sa Espiritu, busa ang Dios nahimong tawo uban kanato.

Si Jesu-Cristo mao ang Dios Mismo nga nadayag, tungod kay, Siya usa ka Anak tungod kay Siya bugtong man, apan usa lamang kadto ka Tabernaculo alang Kaniya aron puy-an. "Wala pay tawo nga nakakita sa Dios sa tanang panahon, gawas sa bugtong Pinalangga sa Amahan nga maoy nagpaila Kaniya." Gibuhatan sa Dios ug Balay ang Iyang kaugalingon, usa ka lawas aron kapuy-an, nanaug aron imong mahikap Siya. I-Timoteo 3:16, "Dili malalis, nga daku ang tinago sa pagkadiosnon; ang Dios nadayag diha sa lawas, nakita sa mga Manolunda, gitooan dinhi sa kalibutan, gibayaw sa himaya." Nakita mo? Karon, Siya...

109 Ikaw ingon nga unod, ug Siya ingon nga unod, sa ingon makahimo ka na sa pagpakigambitay ang usag usa, tungod kay Siya mao man ang dagway sa Dios sa gugma. Ang Dios gugma. Husto ba kana? Ug si Jesus mao ang kinaiya sa Dios sa gugma. Ug kung ang kinaiya sa gugma makita sa dayag, kinsa kana mao ang Dios Mismo; ang tanang mga kinaiya nga diha Kaniya, moduol Kaniya, "Ang tanang gitugyan sa Amahan Kanako, moduol Kanako." Oo, kinahanglan nga mga ginahin silang daan. Kong dili man, nan dili ka makaadto didto. Mao lang kana. Oo.

Karon, makahimo na kita sa pagpakig-ambitay, pinasubay sa-sa kabahandianon sa Iyang Pulong, ug niana kamo bahin niini. Kamo kabahin sa Pulong; tungod kay Siya mao man ang Pulong sinugdanan: kamo mao na ang Pulong karon. Nakita mo? Akong iwali karong gabii, o sa Dominggo, o usa niadtong mga adlawa kung makaanhi ako, bahin sa unsa ang Pulong. Nakita mo? Ug karon, kamo kabahin sa Pulong.

110 Paminaw. Anaay usa ra ka butang ang dili ko mahimo. Dili ko ikapangandak ang akong mga katigulangan. Dili, kay nagagikan ako sa makauulaw nga kahimtang. Ang akong amahan usa ka Irish. Ang akong inahan usa ka Indian eskwaw, katunga Indian; ang iyang inahan usa ka Indian, pensiyonada. Karon, silang tanan, mga palahubog, halos silang tanan nangamatay nga nagsapatos ra, makig-away, makigpinusilay, ug uban pa. Dili ako makapangandak bahin niana, tungod kay ang akong mga katigulangan ug ang kagikan sa akong pamilya mabangis.

Apan, igsoon, adunay usa ra ka butang nga akong ikapangandak, mahimong ikapangandak ko ang akong Ginoong Jesus si Kinsa maoy nagtubos kanako. Ug uban sa Iyang makapausab nga gahum nagtanum ug binhi pinaagi sa pagpamilya nang daan, ug akong nakita Kini. Kang kinsang anak naman ako karon? Makapangandak na ako Kaniya. Ug katloag-tulo na ka tuig ang akong pagpasigarbo Kaniya. Kong lugwayan pa ako Niyag laing katloag-tulo ka tuig, akong paningkamotan ang pagpasigarbo Kaniyag labaw pa. Nakita mo? Mahimong ikapasigarbo ko ang akong mga Katigulangan (Hallelujah.), Siya nga nagtubos kanako ug nagtanum ug binhi sa Kinabuhi dinhi, ug nagtugot kanako sa pagtamud niining Pulonga, ug mipadala sa Iyang Espiritu ug nag-ingon, "Ania na Kini. Isulti kini; kay mahitabo kini. Buhata kana." Ug oh, tan-awa, ikapasigarbo ko na Siya. Giunsa man Niya kini pagbuhat? Pinaagi sa paghugas sa tubig sa Pulong, ang mga Tubig sa pagpahimulag, hinaut nga ato pang ikasaysay kini.

111 Ang matuod nga ginahin nang daan nga mga magtotoo magpabilin gayud uban sa Pulong tungod kay sila mga kabahin man sa Pulong.

Oh, saag nga bituon, unsa pa man kadugay ang inyong pagsaag-saag? Kamong mga Methodist, Baptist, Presbyterian, mga tagagawas, bisan kung unsa ka pa, saag nga mga bituon gikan sa usa ka simbahan ngadto sa laing simbahan, gikan sa haligi ngadto sa dapit, ug telebisyon ngadto sa telebisyon, kalibutan ngadto sa kalibutan, nganong dili man kamo manguli? Nangandoy Siya nga makigsalo uban kaninyo. Nangandoy Siya kaninyo. Gusto ka Niyang bag-ohon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabotan, dili kay sa simbahan o sa denominasyon, kondili sa Iyang Pulong, kinsa kabahin ka kung kanang tinguhaa anaa man sa sulod ninyo.

Ug mipadala sa Iyang gahum nga makapausab aron ipahigawas ka niining makapadaot nga relihiyon diin anaa ka. Dinhi ning makapadaot nga kasamok diin ania kita, ang Dios mipadala sa Iyang makapausab nga gahum, ang Iyang Pulong, nga gipaluyohan, gipamatud-an, aron ipahigawas ka niining relihiyosong makapadaot nga kaignorante nga imong gilaktan, "hubo, buta, makaloluoy, ug wala masayud niini." Pamalandonga kini, mga higala.

112 Nasayud ba kamo, ang Dios nagpadala sa Iyang gahum sa pagbag-o aron pagtuman sa Iyang Pulong, ug miusab sa tibuok lawas ni Sara ug ni Abraham: giusab ang lalakeng tigulang ug babayeng tigulang, tungod kay misaad Siya nga Iyang buhaton kini.

Ug kung unsay gisaad sa Dios nga pagabuhaton, Iyang pagabuhaton. Wala nay lain. Ang bisag usang butang... Ang bisan unsang butang sukwahi, and Dios walay mabuhat niini. Apan Iyang tumanon ang Iyang Pulong, ug Iyang ipadala ang Iyang Espiritu. "Ako ang Ginoo maoy nagtanum Niini. Ako maoy nagbisibis Niini adlaw ug gabii, tingalig adunay mokuha niini gikan sa Akong mga kamot." Ang Biblia nagsulti niana.

113 Oh, saag nga mga bituon, kamo pinaagi sa gitinguha sa inyong kasingkasing. Kinahanglan batunan ninyo kini, o wala unta kamo dinhi niining buntaga. Ug wala unta kamo sa mga kasimbahanan ug sa mga awditoryum, ug sa mga butang nga inyong gisalmotan, sa gawas ug tadlas sa nasud, kong may Butang nga makahimo-nga dili gani makadala kaninyo didto. May mga tawo nga mosulti kaninyo. Ayaw pagpahilayo. Adunay mohugas nga tubig pinaagi sa Pulong, nga mohimo kanimong maputi sama sa nieve. Oh, mga anak sa Dios, paminaw. Ayaw pagpabilin diha nianang makapahiwi. Gula gikan niini. Si Abraham mitoo sa Dios, ug ginganlan ang mga butang nga supak...

Moingon kamo, "Unsaon ko naman ang akong panginabuhì? Unsaon ko ba pagbuhat niini?" Trabaho na kana sa Dios. "Unsaon ko man... Ang akong mga katabang mopalagpot kanako."

Ang nag-ingon, "Ang magabiya sa iyang kaugalingong amahan, inahan, asawa, bana, panimalay, mga balay, Akong hatagan silag puloy-anan ug mga balay; hatagan Ko sila ug mga amahan ug mga inahan, ug mga igsoong lalake ug mga igsoong babaye dinhi niining kalibutana, ug Kinabuhing Dayon sa kalibutan nga palaaboton." Usa kini ka saad, higala. Kana, oh, kinahanglan nga bisibisan kana. Ang matag saad nga gihimo sa Dios mamatuman gayud. Ang Binhi sa Dios usa ka saad.

114 Ug, mga igsoong babaye, hunong na sa pagpaputol sa buhok, tungod kay dili kini tiunayng butang sa atubangan sa Dios. Hunong na sa pagsul-ob nianang mga bistaha; kay dulomtanan kana Kaniya.

Kamong mga igsoong lalake, kamong kalalaken-an, hunong na sa pagpakigkumboya sa mga denominasyon ug sa pagbuhat sa mga butang, ug sa pagtugot sa inyong mga asawa pagbuhat sa maong mga butang. Dili kini maayo sa mga Cristohanon.

Balik sa Pulong. Dawata kanang Pulong, ug motubo Kini. Kinahanglan nga motubo Kini. Ang makapausab nga gahum sa Dios nga maoy nagpatubo Niini sa unang higayon, anaa na Siya sa Iyang dalan sa pagbalik, aron kuhaon Kini pag-usab karon. Moadto Siya pag-usab diin didto Kini kaniadto.

115 Si Enoc gibalhin gikan sa kamatayon pinaagi sa makapausab nga gahum sa Dios. Alang sa unsang katuyoan ang pagbuhat sa Dios niana? Alang sa usa ka tipo sa iglesia nga pagasakgawon. Oo. Mao man usab si Elias.

Ang lawas ni Jesus gibanhaw tapos kini mamatay. Ug didto sa lubnganan, ang lawas ni Jesus gibanhaw pinaagi sa Pulong sa Dios, ug giusab gikan sa kamatayon, sa mabugnaw nga dagway ngadto sa pagkabanhaw, gihimaya nga Anak sa Dios; tungod kay ang profeta (Salmo 16:10, kong gusto ninyong isulat kini, 16:10), miingon, "Dili ko biyaan ang Iyang kalag didto sa infierno, ni Akong itugot ang Akong Bugtong balaan nga makakita sa pagkadunot." O Dios.

Kadtong maong Pulong kinahanglan nga matuman, kay Kadto Pulong sa Dios. Itanum Kini sa inyong kasingkasing, kong gusto kamo malalin. Kong gusto kamo mahimong Cristohanon, tinuod, ibutang kini Pulong. Sumala sa akong pagtoo si Ezekiel kadto, ang Dios miingon, "Kuhaa kanang basahon ug kan-a," aron ang profeta ug ang Pulong mahimong mao ra. Ug ang matag saad niana madayag ra sa iyang kaugalingon, tungod kay kini mao man ang orihinal nga Binhi sa Dios. Ayawg tugoti ang edukadong tiyolodyan nga bombahan Kini aron mogawas kaninyo. Ayawg tuogti siya sa pagsablig kaninyo pinaagi nianang unodnong siyensiya, ug kinaadman, ug edukasyon. Toohi ang Dios.

116 Si Abraham wala modawat sa isyentificanhong kinaadman sa iyang adlaw, nga miingon, "Tigulang na ko kaayo nga makaanak pa. Halayo na ang akong panaw. Gibuhat ko na kini, kana, o ang uban pa." Apan iyang gitawag ang bisag unsang butang nga sukwahi sa Pulong sa Dios ingon nga wala kini. Ug siya wala maluya sa gisaad sa gisaad sa Dios pinaagi sa pagkawalay pagtoo, hinonoa nalig-on, nga nagahatag ug pagdayeg sa Dios. Siya nahibalo nga ang Dios makahimo pagtuman sa unsay Iyang ginasaad.

117 Oh, nanghisalaag nga mga anak nga lalake, nga nangadaot tungod sa mga balagon niining kalibutana, nanghisalaag nga mga igsoong babaye, nga ang mga dapit ug mga urog niining kalibutana midani kaninyo... Ug, mahal kung igsoong babaye, mahimong isipon ninyo ako nga tigulang nagsalimuang, apan usa niadtong adlaw kung inyong ihibalag kadtong si Florence Shakarian sa laing gabii... Dinhi usab siya niining dapita, dinhi ning dapita, sumala sa inyong hingsayran. Kung inyong ihibalag kana, inyong masuta nga dili diay ako, apan kining maong Pulong tinuod. Pahilayo sa mga barberohan, niadtong mga tindahan sa mga urog. Pahilayo gikan nianang mga butanga.

Moingon, "Nganong dili mo man tudloan sila sa dagkung mga butang, kung unsaon nga mahimo niini?" Sugdi ang inyong abc, ug unya moadto kita sa alhebra. Nakita mo? Pagsugod pagtuon, "nga mao ang inyong makatarunganong pagsimba."

Busa mangamuyo ako kaninyo, mga igsoong, tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong lawas ingon nga halad nga buhi, balaan, ug hinangponon sa Dios, nga mao ang inyong makatarunganong pagsimba.

118 Buhata lamang ang inyong makatarunganong pagsimba; ang Dios maoy nay mobuhat sa uban (Nakita mo?); aron lang mangatarungan sa mga butang nga mahimong mangatarungan ka gikan sa kaugalingon mo ug magabuhat. Dili ba... Dili ba makatarunganon sa usa ka babaye ang pagpakita sa iyang kaugalingon, ug molakaw dinhi sa gawas, ug mobuhat sama niana, samtang ang Biblia nagbadlong niini? Dili usa man ka dili makatarunganon alang sa usa ka lalake ang pagtugyan sa iyang kaugalingon sa maong tinawhonong pagtuloan sama nga ania kitay ato karon, ug sa tanang mga butang dinhi, ug ning tanang mga butang sa seminario, ug mga butang nga sama niana, samtang kini hingpit nga kasupak sa Pulong sa Dios? Nakita mo?

119 259 Ang mga ngabil ni Isaias, usa lamang siya ka ordinaryong tawo nga mahugawng mga ngabil. Siya miingon, "Ginoo, usa ako sa mahugawng katawhan, ug mahugaw ang akong mga ngabil. Alaot ako tungod kay nakita ko ang Dios." Ug usa ka Manolunda nanaug, nga may Kalayo, balaang Kalayo gikan sa halaran sa Dios, ug gihinloan ang iyang mga ngabil, gikan sa pagkangabil sa saag nga tawo ngadto sa mga ngabil sa usa ka profeta nga may MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO, ang makapausab nga gahum sa Dios.

Usa ka gatus ug kaluhaan ka mga mananagat, u-uga usa ka tigulang nagmaligyag purpura, sa mga babaye, ug sila nga nanagkatigum didto sa hataas nga lawak ug gisirhan ang mga pultahan, ang uban kanila mubo rag edukasyon aron pagsulat sa kaugalingon nilang mga ngalan. Giusab sila sa Dios gikan sa pagkamangingisda ngadto sa pagkamangingisdag mga tawo; gikan sa mga lalake ug mga babaye sa kadalanan ngadto sa mga pagkabalaan sa Dios, dili na mamatay. Ang makapausab nga gahum sa Dios...

120 Si Pablo, nga usa ka membro sa simbahan, Presbuterian, Methodist, Baptist, Pentecostal, o sama niana; diha sa kadalanan miadto siya nga may iyang dakung mahagitong espiritu diha kaniya, nga labi siyang maalamong kay kanila. Gikan siya kang Gamaliel, usa sa labing maayong magtutudlo didto sa nasud. Unsay nahitabo diha sa iyang panaw paingon sa Damascu, aron ba pagkuhag daghang mga tawo nga nagtoo sa Pulong sa Dios? Diha sa iyang dalan paingon didto, gihampak siya, ug iyang nadungog ang usa ka mensahe. Ug kini maoy nag-usab kaniya gikan sa pagka-membro sa simbahan ug sa pagkasumisimba lamang, ngadto sa pagka-profeta sa Dios, kinsa misulat sa Pulong sa Dios sa Bag-ong Tugon. Gikan sa pagkamembro sa simbahan ngadto sa pagkabalaan...

Oh, saag nga bituon, mohunong ta. Saag nga anak, saag nga Binhi nga nagabalhin-balhin gikan sa usa ka dapit ngadto sa laing dapit niining mga ginuba, balik niining kabuntagon mga anak. Kon mahimo pamatia ako ingon nga u-usa ka tawong nangako pagbarug tali sa buhi ug mga patay.

121 Diha sa gawas sa nasud diin ang sibya miabot kong anaa pa kamo naghuk-ap, kamong naglatagaw sa mga dapit, kon mahimo pagpabilin una kadali. Nasayud ako nga taas na ang takna dinhi sa Tucson o, pasayloa ako, sa Phoenix diay, bayente minutos na lang mag-alas doce. Ug sa tibuok bunta gipugngan ko kining katawhan. Gipahilayo ko kamo gikan sa inyong trabaho ug uban pa. Apan paminaw, mahal nga higala, tingalig mahilayo ka gikan sa Dios sa kahangturan. Palihug balik niining buntaga, mahimo ba? Anaa pay luna sa Tuboran.

In a manger long ago, I know it's really so,
 A Babe was born to save men from their sin.
 John saw Him on the shore, the Lamb forevermore,
 Oh, Christ, the Crucified of Calvary.
 Oh I love that Man from Galilee, from Galilee.
 For He's done so very much for me.
 He's forgiven all my sins,
 Placed the Holy Ghost within:
 Oh, I love, I love that Man from Galilee.
 A Publican went to pray in the temple there one day,
 He cried, "Oh Lord, be merciful to me!"

He was forgiven of every sin,
 And a deep peace placed within:
 He said, "Come, see this Man from Galilee."
 (Husto kana.)
 The lame was made to walk, the dumb was made to talk,
 That power was spoken with love upon the sea;
 The blind was made to see,
 I know it could only be
 The mercy of that Man from Galilee.
 Itipo kana sa bulohaton karon.
 The woman at the well, He all her sins did tell,
 How five husbands she had at that time.
 She was forgiven of every sin,
 And a deep peace placed within;
 She cried, "Come, see this Man from Galilee!"

122 Babaye, Siya...?... ang sala, Iyang gibasa ang inyong kasingkasing niining buntaga. Tawo, Iyang gibasa ang inyong kasingkasing. Oh, Maniningil sa buhis, mag-ampo kita.

Oh, I love that Man from Galilee, from Galilee,
 For He's done so very much for me.
 He's forgiven all my sins,
 Placed the Holy Ghost within;
 Oh, I love, I love that Man from Galilee.

Nahigugma ba kamo Kaniya uban kanako niining kabuntago? Oh walay tumong nagsaag-saag nga makasasala, dinhi o diha sa gawas bisan kung hain ka, imo bang dawaton ang akong Ginoo niining kabuntagon? Siya mao ang Pulong, ug ang Pulong gidala diha kanimo. Imo bang dawaton Siya ning kabuntagon? Mahimo bang ipataas mo ang imong mga kamot, o motindog ka, o sama niana, ug mag-ampo, ug moingon, "Gusto kong modawat Kaniya karon dayon. Igsoon, gusto ako; karon dayon kinahanglan nga modawat ako Kaniya." Mahimo bang motindog ka, anaa bay gustong magpaampo, ug moingon, "Ako..." iampo ako, diay. "Usa ako ka makasasala. Gikinahanglan ko..." Ang Dios magapanalangin kanimo, sir. Anaa pa ba? Mag-ampo ang tanan karon, kadali na lang.

Oh, in that manger long ago,
 (Nagkagubot kadto, nasayud ka, nga ang kalibutan nagubot.),
 And I know it's really so,
 A little Babe was born to save man from their sins.
 When John saw Him on the shore,
 He was that Lamb forevermore, (mao ra Usa kadto ka adlaw)
 Oh, He's Christ, the Crucified of Calvary.

123 Nahigugma ba kamo Kaniya karon uban sa bug-os ninyong kasingkasing, aron sa ingon makahimo kamo paglakaw ning kalibutanon kahimtang diin ania ka? Kamong mga kababayen-an, kamong mga kalalaken-an, oh, unsay inyong tuyo sa pagpabilin dinhi sulod ning mga taknaa? Kini nagpakita nga anaay usa ka butang sa sulod ninyo; anaay usa ka butang diha nga gigutom ug giuhaw. Wala ka unta makapabilin dinhi ning duha o tulo ka oras, nga maglingkud dinhi sa balay nga sama niini; anaay usa ka butang. Mahimo bang sundon mo siya karon? Himoa nga ang mga urog ug ang siyensiya, ug ang tanang mga butang sa kalibutan, mahanaw gikan sa inyong hunahuna karon dayon, minahal kong igsoong lalake o minahal kong igsoong babaye.

The church are uniting,
 The great nations are breaking, Israel is awakening,
 The signs that the prophets foretold;
 The Gentile days numbered, with horrors encumbered;
 "Return, O dispersed, to your own."
 The day of redemption is near.
 Men's hearts are failing for fear;
 Be filled with the Spirit,
 Have your lamps trimmed and clear,
 Look up, your redemption is near!
 False prophets are lying,
 God's Truth they're denying,
 That Jesus the Christ is our God.

124 Karon, tiunod kana. Nasayud kamo niana, kitang tanan, ning adlaw nga ania kita... Apan Siya miingon.

It shall be light in the evening time,
 The way to Glory you will surely find.

Mao kanang adlaw diin ania na kita karon. Ang Kahayag modan-ag sama kagabhion kung mosugod na ang kangitngit, panahon na sa kangitngit, ang bituon sa kagabhion.

Twilight and evening star,
 And after that the dark!
 May there be no sadness of farewell,
 When I'm at last embarked;
 For all without is bourne of time and space,
 And the floods may bear me far,
 But I want to see my Pilot face to face
 When I've crossed the bar.
 Tell me not, in mournfull numbers,
 That life is just an empty dream!
 And the soul is dead that slumbers,
 And things are not what they seem.
 Yea, life is real! And life is earnest!
 And the grave is not its goal;
 For dust thou art, to dust returnest,
 Was not spoken of the soul.
 Lives of great men all remind us,
 And we can make our lives sublime,
 And, partings, leave behind us,
 Footprints on the sands of time;
 Footprints, that perhaps another,

While sailing over life's solemn main,
 A forlorn and shipwrecked brother,
 In seeing, shall take heart again.
 Let us be up, then, and doing,
 With heart for any strife;
 Be not dumb, driven cattle!
 Be a hero in the...

125 Minahal nga Dios, sila mga Imo man. Nakita ko ang duha ka mga lalake nga nagtindog, Amahan. Ako nangaampo, Dios, nga Imong dawaton sila karon. Sila gusto nga mahimo Mong mga anak. Sila nanghigmata na gikan sa pagkaburong sa kinabuhi nga ilang gikinabuhi, ug karon gusto silang mahimong lab-as pag-usab, mabag-o, pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo, sa ibabaw nianang maong Binhi nga gitanum diha sa ilang mga kasingkasing niining adlaw. Dios nga Walay katapusan, ang Magbubuhay sa tanang mga butang, Kinsa maoy nagbuhay sa Imong Pulong, ug ako nagatoo nga Ikaw nakaila niining mga tawhana nga buhaton kini niining buntaga. Ako nangaampo, Ginoo, nga Imong bisbisan kanang Pulong maadlaw ug magabii, ug ayaw tugoti si Satanas pagkuha gikan sa Imong mga kamot. Hinaut nga mahimo kining kahoy sa unya sa Paraiso sa Dios, kung kining tanan mamunga na pag-usab, tungod kay ang Imong Pulong dili gayud mapakyas, mobalik na usab kini. Tungod kay kining kalibutana...

126 Ug didto wala na kining matanga sa sibilisasyon sa umalabot nga kalibutan. Wala nay mga awuto o bisan unsa pa nga mabuhay sa siyensiya. Wala nay ingon niining mga butanga didto sa kalibutan nga umaabot. Kondili kining tanan lunsay nang Kaugalingong tipo sa Dios nga sibilisasyon nga Iyang ipahimutang didto sa mahimayaong pagmandu. Tungod kay dinhi ning maong sibilisasyon adunay nga balatian, kamatayon, kagul-anan, mga lubnganan, ug panginahanglanon. Apan didto sa maong Gingharian nga umalabot, wala nay kamatayon, walay kagul-anan, wala nay balatian, wala nay pagkatigulang. O Dios, kining tanan lunsay nang bag-o diha sa Imong sibilisasyon.

Dios, bag-oha kami karon, pinaagi sa Imong gahum, pinaagi sa pag-usab sa among mga salabotan sa pagbiya gikan sa timawa nga mga element ning kalibutana karon, ngadto sa Pulong sa Dis. Ug hinaut unta nga mangabag-o kami pinaagi sa makapausab nga gahum sa Dios diha sa Binhi nga ania sa among kasingkasing, sa among pagtoo ngadto sa pagkabuhay nga ginganlag mga anak sa Dios nga lalake ug babaye. Kini maoy akong pag-ampo Kanimong, Amahan, alang sa mga katawhan, sa Ngalan ni Jesus. Amen.

127 Karon, alang kaninyo nga anaa sa gawas ning maong sibya, bisan kung asa kamo, gusto ko nga inyong dawaton diha si Cristo, ingon nga inyong kaugalingong Manluluwas ug magpapuno sa Iyang Espiritu. Ang mga pulong nga gikasulti niining buntaga, hinaut unta nga motidlum sa inyong kasingkasing. Ug hinaut unta nga inyong dawaton si Jesus. Ug inyong bantayan ang inyong kinabuhi, ug inyong makita kung unsay inyong kinabuhi tapos niini. Ug modawat sa Salaan sa tawong mangihunahunaon dinhi. Kung makita ninyo ang inyong kaugalingon nga nagbuhay ug mga butang nga supak ning maong Pulong, pahawa gikan niini, sa labing madali. Nakita mo? Tungod kay anaay Salaan nga nagbantay sa kamatayon gikan kaninyo; nga mao kanang Pulong sa Dios. Ang Iyang mga Pulong Kinabuhi, ug sila maoy magbantay kaninyo gikan sa kamatayon.

128 Alang kaninyong mga katawhan nga ania dinhi sa awditoryum, gipugngan ko kamo dinhi sulod sa hataas nga panahon. Gipasalaman ko kamo sa inyong pagtambong. Ug nag-ampo ako nga dili itugot sa Dios nga mamatay kining Binhia. Manghinaut ako nga dili kamo maghunahuna nga mitindog ako dinhi aron lang isulti ko kining mga butanga aron mahimong sahi. Gisulti ko tungod sa gugma ug sa hingsayran ko nga samtang usa pa ako ka may kamatayon, nga mao ako karon, mao kini ang bugtong higayon nga makahimo ako pagwali sa mga katawhan. Ug gihigugma ko si Jesu-Cristo. Siya maoy akong Manluluwas. Ug hinumdumi, nga anaa na unta ako diha sa kadalanan kondili pa tungod Kaniya. Dugay na unta ako diha sa gawas; ang tanan kong mga ginikanan, ang tanan kong mga katawhan lunsayng makasasala. Apan ang Dios, pinaagi sa Iyang makapausab nga gahum, ako nasayud nga kini maoy naghimo kanako nga pinasahi nga binuhay. Ug mahimong a-akong ikatanyag Kini kaninyo aron mahimong maayo. Ug kini mobantay sa takna sa kagubot. Bisin gani sa kamatayon sa ganghaan, ikaw wala nay kahadlok. "Walay makapahimulang kanato gikan sa gugma sa Dios, nga diha kang Cristo." Hinaut unta nga ang Dios magapanalangin sa matag usa kaninyo ug mohatag kaninyo sa Kinabuhing Dayon.

129 Pila man ang ania dinhi nga wala pay Binhi sa Dios, ang bautismo sa Espiritu Santo? Mahimo bang inyong ipataas ang inyong kamot, ug ingna, "Hinumdumi ako, Igsoong Branham, nga makadawat ako sa Espiritu Santo." Karon, dawata ninyo ang Pulong sa in-sa inyong kasingkasing ug toohi Kini. Karon, kong inyong... Mahimong tan-awon mo... Lakaw, ug tan-aw sa salamin, ug inyong makita kung asa na kamo. Tan-awa, mahibalo ka.

Kamo moingon, "Ah, wala ko ipataas ang akong kamot, tungod kay nagtoo ako nga ako nang..."

Tan-awa ninyo ang inyong kauglingon diha sa salamin, ug imong makita kung unsang matanga sa espiritu ang naglimbong kanimo (Nakita mo?): gilimbongan nga panghunahuna. "Adunay usa ka dalan nga daw matarung sa usa ka tawo, apan sa tumoy niini mao ang mga dalan sa kamatayon." Dili ba kana tinuod?

Down at the cross where my Savior died,
Down there for cleansing from sin I cried;
Oh, there to my heart was the Blood applies;
Glory...

130 (Ipiyong ang inyong mga mata kadali lang, ug awita kana Kaniya. Atong ibayaw ang atong mga kamot.)

Glory to His Name, (Iyang bililhong Ngalan!)
There to my heart was the Blood applied;
Glory to His...
Gusto ko kaninyong mga Cristohanon nga maglamanohay kamo ang usag usa nga magaingon...
I am so wondrously saved from sin,
Jesus so sweetly abides within,
There at the cross where He took me in;
Glory to His Name!
Glory to His Name, (bililhong Ngalan!)
Glory to His Name!
Oh, there to my heart was the Blood applied;
Glory to His...

131 Ang Dugo anaay kagaw sa Kinabuhi Niini, nasayud kamo. Alang kini kanila nga wala masayud Kaniya.

Oh, come to this Fountain so rich and sweet;
Cast thy poor soul at the Savior feet;
Oh, plunge in today, and be made complete;
Glory to His Name!
Oh, glory to...
(Atong iduko ang atong mga ulo karon samtang awiton kini.)
Glory to His Name!
There to my heart was the Blood applies;
Glory to His Name!

132 Nahigugma ba kamo Kaniya? Si Pablo nagaingon, "Ako magaawit diha sa Espiritu. Mosimba diha sa Espiritu." Atong awitong kini sa labi pang hinay, samtang gibayaw ang atong mga kamot.

Nasayud ba kamo, ang nakalisud niini, kitang mga Pentecostal, atong giwala ang atong kalipay; atong giwala ang atong mga emosyon. Sama sa giingon ni Billy Graham sa miaging gabii, "Silang mga magwawali, nga pinatikig ang kwelyo, moadto sa habagatan, nagapalampak sa ilang mga kamot, ug maglukso-lukso diha sa yuta, dihay usa ka butang nga ilang gikalipayan." Ah, oo may Butang naangkon ko nga akong gikalipayan. Tan-awa, nakita mo? Oo. Oo, atong giwala ang atong mga emosyon.

Karon, atong ibayaw ang atong mga kamot. Ayawg kabalaka bahin sa mga luha; dili sila makadaot. Nakita mo? Dili kana... Nasayud ba kamo Siya nga nagatanum ug mga luha, sa walay duhaduha mamalik pag-usab, nga magadala sa bililhong nga binangan. Oo.

Glory to His Name, (bililhong Ngalan!)

Glory to His Name!

There to my heart was the Blood applied:

Glory to His Name!

Glory to His... (O Dios. Dalaygon ang Dios.)

Glory to His Name!

(Itisok ang Binhi, Ginoo, sa sulod sa kasingkasing.)

...To my heart was the Blood applied;

Glory to His Name!



www.messagehub.info

Mga Wali Ni

William Marrion Branham

"... sa mga adlaw sa tingog ..." Pin. 10:7